

994.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM
VREMENU I PAUZAMA U TOKU RADNOG VREMENA MOBILNIH RADNIKA I
UREĐAJIMA ZA EVIDENTIRANJE U DRUMSKOM PREVOZU

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Šestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini, dana 7. aprila 2026. godine.

Broj: 01-009/26-666/2
Podgorica, 9. april 2026. godine

Predsjednik Crne Gore
Jakov Milatović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Šestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini, dana 7. aprila 2026. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU I PAUZAMA U
TOKU RADNOG VREMENA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA
EVIDENTIRA-NJE U DRUMSKOM PREVOZU

Član 1

U Zakonu o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu („Službeni list CG”, broj 2/26) u članu 5 stav 1 tačka 23 mijenja se i glasi:

„23) nekomercijalni prevoz je svaki prevoz u drumskom saobraćaju, osim prevoza uz naknadu, za koji se ne prima neposredna ni posredna naknada za pružanje prevoza, pri čemu se ne ostvaruje neposredna ni posredna dobit niti prihod za vozača vozila ili drugo lice i koji nije povezan sa profesionalnom djelatnošću.”

U tački 53 podtač. a i b riječi: „istovara ih” zamjenjuju se riječima: „iskrcava ih”.

Član 2

U članu 6 st. 7 i 8 se brišu.

Član 3

U članu 14 stav 1 riječi: „u skladu sa članom 15 ovog zakona,” zamjenjuju se riječima: „u skladu sa članom 13 ovog zakona ili”.

Član 4

U članu 52 st. 1 i 2 riječi: „prethodnih 28 dana” zamjenjuju se riječima: „prethodnih 56 dana”.

Član 5

U članu 54 poslije stava 9 dodaje se novi stav koji glasi:
„(10) Uvjerenje iz stava 9 ovog člana mora se nalaziti u vozilu.”
Dosadašnji st. 10 i 11 postaju st. 11 i 12.

Član 6

U članu 87 stav 4 riječi: „prethodnih 28 dana” zamjenjuju se riječima: „prethodnih 56 dana”.

Član 7

U članu 100 stav 1 tačka 16 mijenja se i glasi:
„16) vozač koristi tuđu karticu vozača, kao i karticu koja je neispravna ili je istekla (član 80 stav 3);”
Stav 6 briše se.

Član 8

U članu 101 stav 1 tač. 7 i 8 brišu se.
U tač. 52, 54, 56, 57 i 73 riječi: „prethodnih 28 dana” zamjenjuju se riječima: „prethodnih 56 dana”.
Poslije tačke 61 dodaje se nova tačka koja glasi:
„61a) uvjerenje iz člana 54 stav 9 ovog zakona se ne nalazi u vozilu (član 54 stav 10);”
U stavu 4 poslije broja „59” i zareza dodaje se broj „61a”.
Stav 5 briše se.

Član 9

U članu 102 stav 1 poslije tačke 18 dodaju se dvije nove tačke koje glase:
„18a) prevoznik mora da izda dovoljan broj tahografskih listića odobrenog tipa vozačima vozila opremljenih analognim tahografom (član 49 stav 2);
18b) u vozilu opremljeno digitalnim tahografom, prevoznik i vozač ne omoguće ispisivanje podataka iz tahografa na zahtjev lica koje vrši kontrolu (član 49 stav 3);”
Stav 5 briše se.

Član 10

U članu 103 stav 5 briše se.

Član 11

U članu 104 stav 5 briše se.

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 14-1/26-8/4
EPA 971 XXVIII
Podgorica, 7. april 2026. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva
Predsjednik,
Andrija Mandić, s.r.

995.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOVORNIM ODNOSIMA U
ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Proglašavam **Zakon o izmjenama Zakona o ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Šestoj sjednici Prvog redovnog (prolje-ćnjeg) zasijedanja u 2026. godini, dana 7. aprila 2026. godine.

Broj: 01-009/26-670/2

Podgorica, 9. april 2026. godine

Predsjednik Crne Gore
Jakov Milatović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Šestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini, dana 7. aprila 2026. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O UGOVORNIM ODNOSIMA U ŽELJEZNIČKOM
SAOBRAĆAJU

Član 1

U Zakonu o ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju („Službeni list CG”, broj 12/26) član 72 mijenja se i glasi:

„Putnik koji smatra da mu je prekršeno pravo koje ima na osnovu ovog zakona, može da podnese željezničkom prevozniku pisani prigovor sa odgovarajućim dokazima.

Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora.

Željeznički prevoznik dužan je da u roku od mjesec dana od dana podnošenja prigovora odluči po prigovoru iz stava 1 ovog člana.

Ako željeznički prevoznik u roku od mjesec dana od dana podnošenja prigovora, ne odluči po prigovoru ili odbije prigovor iz st. 1 i 2 ovog člana, putnik može da podnese žalbu Agenciji.

Agencija je dužna da potvrdi prijem žalbe u roku od dvije sedmice od dana zaprimanja.

Agencija je dužna da odluči po žalbi u roku od tri mjeseca od dana pokretanja postupka.

Agencija je ovlašćena da rok iz stava 6 ovog člana produži u slučajevima koji uključuju sudski postupak za dodatna tri mjeseca i dužna je da obavijesti putnika o razlozima za produžavanje roka, kao i o očekivanom vremenu potrebnom za završetak postupka.

Postupak odlučivanja po prigovoru mora biti dostupan javnosti, uključujući lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću, a obavještenje o tome mora da bude dostupno na zahtjev i sačinjeno na crnogorskom jeziku.

U izvještaju iz člana 33 stav 3 ovog zakona željeznički prevoznik objavljuje broj i vrstu primljenih i riješenih prigovora, vrijeme potrebno za postupanje po prigovoru i mjere za poboljšanje svojih usluga.

Željeznički prevoznik i upravljač stanice koji u prosjeku opslužuju više od 10.000 putnika tokom jedne godine, dužni su da uspostave mehanizam za rješavanje žalbi u vezi sa pravima i obavezama definisanim ovim zakonom u svojim oblastima odgovornosti.

Lica iz stava 10 ovog člana dužna su da svoje kontakt podatke i radni jezik, odnosno jezike, objave putnicima.“

Član 2

U članu 15 stav 10, članu 27 stav 9, članu 64 stav 3, članu 111 stav 1 tačka 2, članu 115 stav 1, članu 124 st. 1 i 2, članu 134 st. 1 i 2, članu 137 stav 2 tačka 2 i članu 139 stav 1 tačka 2 riječi: „30 dana” zamjenjuju se riječima: „mjesec dana”.

Član 3

U članu 73 stav 1 riječi: „30 dana” zamjenjuju se riječima: „mjesec dana”.

U stavu 2 riječi: „90 dana” zamjenjuju se riječima: „tri mjeseca”.

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 14-2/26-2/4

EPA 970 XXVIII

Podgorica, 7. april 2026. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva
Predsjednik,
Andrija Mandić, s.r.

996.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Šestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini, povodom razmatranja Izvještaja Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje sa kontrolnog saslušanja Damjana Čulafića, ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Slavena Radunovića, ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, sa predlogom zaključaka, na temu: „Odluka o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode „Katič”, dana 7. aprila 2026. godine, donijela je

ZAKLJUČKE

1. Skupština konstatuje da je tokom kontrolnog saslušanja otvoreno više ozbiljnih pravnih i proceduralnih pitanja u vezi sa donošenjem Odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode „Katič” („Sl. list CG“, br. 113/21), posebno u dijelu koji se odnosi na tačnost utvrđenih svojinsko-pravnih odnosa i sprovođenje postupka u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.

2. Imajući u vidu da u Studiji zaštite nijesu evidentirani privatni vlasnici određenih katastarskih parcela, već je kao vlasnik navedena država Crna Gora u obimu 1/1, Skupština ocjenjuje da je takav propust mogao imati za posljedicu izostanak obaveznog pojedinačnog obavještanja vlasnika nepokretnosti, u skladu sa članom 33 Zakona o zaštiti prirode, čime je dovedena u pitanje zakonitost postupka proglašenja.

3. Skupština konstatuje da su osporeni i članovi 3 i 6 Odluke, uključujući navode da su u režimu zaštite III stepena propisane restriktivnije mjere od onih predviđenih Zakonom, što zahtijeva dodatno pravno preispitivanje usklađenosti podzakonskog akta sa Zakonom i Ustavom Crne Gore.

4. Skupština konstatuje da je Agencija za zaštitu životne sredine izradila Studiju zaštite na osnovu prostornog obuhvata koji je definisalo nadležno ministarstvo, ali ukazuje da eventualne greške ili nepotpunosti u podacima o svojini ne mogu biti zanemarene, jer direktno utiču na prava i obaveze trećih lica.

5. Uvažavajući iznijete stavove investitora i predstavnika kompanije „Sonuba Montenegro“ d.o.o, uključujući podatke o značajnim uložnim sredstvima, a da investitoru nije cilj pokretanje arbitražnog postupka sa finansijskom nadoknadom, već realizacija ovog projekta, Skupština konstatuje da postoje potencijalni pravni i finansijski rizici po državu Crnu Goru ukoliko se predmetno pitanje ne razriješi u skladu sa Zakonom.

6. Skupština cijeni potrebu zaštite javnog interesa i očuvanja prirodnih vrijednosti predmetnog područja, ali istovremeno naglašava da zaštita prirode mora biti sprovedena u potpunosti u skladu sa Zakonom, uz poštovanje ustavnih garancija prava svojine i principa pravne sigurnosti.

7. Polazeći od svega iznijetog, Skupština smatra da je neophodno pokrenuti sveobuhvatnu reviziju postojećeg zaštićenog područja Park prirode „Katič”, uključujući:

- provjeru i ažuriranje svojinsko-pravnih podataka;
- preispitivanje granica i zona zaštite;
- analizu usklađenosti režima zaštite sa Zakonom o zaštiti prirode;
- procjenu posljedica po postojeće ugovorne odnose i legitimna očekivanja investitora.

8. Skupština predlaže Vladi Crne Gore da, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i Agencijom za zaštitu životne sredine, u razumnom roku pripremi predlog izmjena i dopuna Odluke, odnosno drugih potrebnih akata, kako bi se otklonile utvrđene nepravilnosti i obezbijedila puna zakonitost i pravna sigurnost.

9. Do okončanja revizije i eventualnih izmjena, Skupština poziva Vladu Crne Gore da nastavi institucionalni dijalog sa Opštinom Bar i investitorom, u cilju pronalaženja rješenja koje će istovremeno obezbijediti zaštitu prirodnih vrijednosti i održivi ekonomski razvoj, uz izbjegavanje daljih sporova i mogućih arbitražnih postupaka.

Broj: 00-63-10/26-10/3

EPA 936 XXVIII

Podgorica, 7. april 2026. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva

Predsjednik,

Andrija Mandić, s.r.

997.

Na osnovu člana 73 stav 10 Zakona o zaštiti prirode („Službeni list CG”, broj 54/16) Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

PRAVILNIK
O BLIŽEM NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENJA I SAKUPLJANJA SA KOLIČINAMA
KOJE SE MOGU KORISTITI I STAVLJATI U PROMET, NAČIN PRAĆENJA STANJA
POPULACIJA I LISTI DIVLJIH VRSTA ŽIVOTINJA, BI-LJAKA I GLJIVA KOJE SE
MOGU KORISTITI U KOMERCIJALNE SVRHE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliži način i uslovi korišćenja i sakupljanja sa količinama koje se mogu koristiti i stavljati u promet, način praćenja stanja populacija i lista divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva koje se mogu koristiti u komercijalne svrhe.

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) **korišćenje divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva** je njihovo sakupljanje radi stavljanja u promet u komercijalne svrhe, kao i sakupljanje njihovih djelova odnosno razvojnih oblika;

2) **sakupljanje** je uzimanje divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva i njihovih djelova iz prirode u svrhu prerade i stavljanja u promet u komercijalne svrhe;

3) **djelovi biljaka odnosno razvojni oblici** su nadzemni dio (herba), cvijet (flos), list (folium), izdanci (turiones), pupoljci (gemmae), plod (fructus), sjeme (semen), kora (cortex), drvo (lignum) stelja (thallus), spore (spora) i podzemni dijelovi: korijen (radix), gomolj (tuber), rizom (rhizoma) i lukovica (bulbus);

4) **micelijum** je tijelo gljive, koje se nalazi unutar supstrata (zemljišta ili biljnih ostataka);

5) **plodonosna tijela** su organi za razmnožavanje gljiva koji su neophodni za preživljavanje gljiva;

6) **podzemne gljive** su divlje gljive čija se plododonosna tijela razvijaju ispod površine zemljišta;

7) **nadzemne gljive** su gljive čija se plodonosna tijela razvijaju na površini zemljišta ili na biljnom supstratu.

Član 3

Korišćenje, sakupljanje i promet divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva može da vrši pravno ili fizičko lice koje je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata za otkup i promet divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva, na osnovu dozvole u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: sakupljač), u količini i na način kojim se obezbjeđuje očuvanje njihovih populacija.

Način i uslovi korišćenja i sakupljanja sa količinama koje se mogu koristiti i stavljati u promet utvrđuju se Stručnom podlogom.

Imaoci dozvola i fizička lica koja obavljaju djelatnost sakupljanja divlje vrste iz prirode u komercijalne svrhe za imaoce dozvola dužna su da prilikom sakupljanja i korišćenja divljih vrsta iz prirode u komercijalne, pored uslova propisanih ovim članom, poštuju način i uslove za određenu vrstu propisane Stručnom podlogom iz stava 2 ovog člana.

Fizičko lice koje obavlja djelatnost sakupljanja divlje vrste iz prirode u komercijalne svrhe za imaoce dozvole, treba da prilikom sakupljanja ima dokaz o ugovornom odnosu sa imaoцем dozvole, kao i kopiju same dozvole.

Ako imaoce dozvole namjerava sakupljati na tuđem zemljištu, treba da prije početka sakupljanja pribavi saglasnost vlasnika ili nosioca prava na prirodnim dobrima.

Ako imalac dozvole namjerava sakupljati u moru i kopnenim vodama, treba da ima prije početka sakupljanja saglasnost u skladu sa propisima kojim je uređena oblast ribarstva.

Sakupljanje i korišćenje divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva u šumama vrši se na način utvrđen zakonom, ovim pravilnikom i programom gazdovanja šumama.

Sakupljanje i korišćenje nezaštićenih vrsta životinja, biljaka i gljiva na zaštićenim prirodnim dobrima može se vršiti u skladu sa planom upravljanja i godišnjim programom upravljanja na osnovu dozvole, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Član 4

Stručnu podlogu iz člana 2 stav 2 ovoga pravilnika, izrađuje organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Agencija), a na osnovu:

- 1) praćenja stanja brojnosti populacija divljih vrsta u prirodi; i
- 2) analize pritiska na povoljan status očuvanosti populacije uslijed korištenja, koji se određuju između ostalog i na osnovu godišnjih izvještaja imalaca dozvola za korišćenje i sakupljanja divljih vrsta.

Stručna podloga naročito sadrži:

- 1) Opšte uslove i mjere sakupljanja i korišćenja
- 2) Posebne uslove i mjere sakupljanja i korišćenja; i
- 3) Maksimalne količine po vrsti koje se mogu koristiti i stavljati u promet.

Stručna podloga iz člana 2 stav 2 ovoga pravilnika se izrađuje na period od 3 godine, i po potrebi se može revidirati.

Agencija objavljuje Stručnu podlogu na svojoj internet stranici.

Član 5

Stanje populacija se prati na osnovu petogodišnjeg plana monitoringa u skladu sa zakonom.

Sakupljač vodi evidenciju o sakupljenim divljim vrstama životinja, biljaka i gljiva i o njihovom stavljanju u promet.

Evidencija o sakupljenim divljim vrstama životinja, biljaka i gljiva vodi se na Obrascu 1.

Evidencija o divljim vrstama životinja, biljaka i gljiva stavljenim u promet vodi se na Obrascu 2.

Sakupljač je treba da evidencije iz stava 3 i 4 ovog člana, dostavi Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu.

Član 6

Lista divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva koje se mogu koristiti u komercijalne svrhe data je u Prilogu 1.

Član 7

Obrasci 1 i 2 i Prilog 1, čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližem načinu i uslovima sakupljanja, korišćenja i prometa nezaštićenih divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva koje se koriste u komercijalne svrhe („Službeni list CG”, broj 62/10).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 0522-322/26-306/7

Podgorica, 31. marta 2026. godine

Ministar,
Damjan Čulafić, s.r.

LISTA DIVLJIH VRSTA ŽIVOTINJA, BILJAKA I GLJIVA KOJE SE MOGU KORISTITI U KOMERCIJALNE SVRHE

ANIMALIA — ŽIVOTINJE			
VERTEBRATA - KIČMENJACI			
AMPHIBIA — VODOZEMCI			
RED	PORODICA	VRSTA	DOMAĆI NAZIV
Anura	Ranidae	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	zelena žaba
Anura	Ranidae	<i>Pelophylax ridibundus</i>	velika zelena žaba
Anura	Ranidae	<i>Pelophylax lessonae</i>	mala zelena žaba
AVERTEBRATA - BESKIČMENJACI			
MOLLUSCA - MEKUŠCI			
GASTROPODA - PUŽEVI			
Pulmonata	Helicidae	<i>Helix aspersa</i>	baštenski puž
Pulmonata	Helicidae	<i>Helix lucorum</i>	šumski puž
Pulmonata	Helicidae	<i>Helix pomatia</i>	vinogarski puž
PLANTAE - BILJKE			
SPERMATOPHYTA SJEMENJAČE			
	Pinaceae	<i>Abies alba</i> Miller	jela
	Fabaceae	<i>Accacia dealbata</i> Link	mimoza
	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	bijela hajdučica
	Ranunculaceae	<i>Aconitum spp</i>	jedići
	Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	turica
	Poaceae	<i>Agropyron repens</i> s (L.) P. Beauv.,	pirevina
	Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i> L.	puzava ivica
	Rosaceae	<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	gospin plašt, virak
	Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn	jova
	Amaryllidaceae	<i>Allium ursinum</i> L.	srijemuš
	Malvaceae	<i>Althaea officinalis</i> L.	bijeli sljez
	Ranunculaceae	<i>Anemone nemorosa</i> L.	breberina
	Ranunculaceae	<i>Anemone hepatica</i> L.	jetrenjača
	Apiaceae	<i>Anethum graveolens</i> L.	mirođija

	Asteraceae	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn	zečija nožica
	Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	ranjenik
	Asteraceae	<i>Arctium lappa</i> L.	čičak
	Ericaceae	<i>Arctostaphylos uva ursi</i> (L.) Spreng.	medvede grožđe
	Asteraceae	<i>Artemisia annua</i> L.	pelen
	Asteraceae	<i>Artemisia absinthium</i> L.	pelen
	Asteraceae	<i>Artemisia vulgaris</i>	divlji pelin
	Aristolochiaceae	<i>Asarum europaeum</i> L.**	šumski kopitnjak
	Asparagaceae	<i>Asparagus sp.</i>	šparagle
	Rubiaceae	<i>Asperula odorata</i> L.	lazarkinja
	Apiaceae	<i>Astrantia major</i> L.	zvjezdina

	Athyriaceae	<i>Athirium filix femina</i> (L.) Roth	ženska paprat
	Solanaceae	<i>Atropa belladonna</i> L.	velebilje
	Asteraceae	<i>Bellis sylvestris</i> L.	krasuljak
	Betulaceae	<i>Betula spp.</i>	breze
	Berberidaceae	<i>Berberis vulgaris</i> L.	obična žutika
	Lamiaceae	<i>Borago officinalis officinalis</i> L.	boražina
	Cucurbitaceae	<i>Bryonia alba</i> L.	bljuštac
	Lamiaceae	<i>Calamintha</i> sp.	gorske metvice
	Asteraceae	<i>Clendula officinalis</i> L.	neven
	Brassicaceae	<i>Capsella bursa pastoris</i> L. Med	rusomača
	Asteraceae	<i>Carlina acaulis</i> L.	kraljevac
	Apiaceae	<i>Castanea sativa</i> L.	koštanj, kesten
	Asteraceae	<i>Centaurea cyanus</i> L.	različak
	Gentianaceae	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn (sinonim <i>Centaurium umbellatum</i> Gilib)	kičica
	Fabaceae	<i>Ceratonia siligua</i> L.	rogač
	Onagraceae	<i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop.	kiprovina, vrbica
	Papaveraceae	<i>Chelidonium maius</i> L.	rosopas
	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.	vodopija
	Colchicaceae	<i>Colchicum autumnale</i> L.	mrazovac
	Ranunculaceae	<i>Consolida regalis</i> S.F. Gray	kokotić
	Asparagaceae	<i>Convallaria majalis</i> L.	đurđevak
	Apiaceae	<i>Coriandrum sativum</i> L.	koriander
	Cornaceae	<i>Cornus mas</i> L.	drenjina
	Betulaceae	<i>Coryllus avellane</i> L.	ljeska
	Anacardiaceae	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	ruj
	Rosaceae	<i>Crataegus spp.</i>	glogovi
	Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	dunja
	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	bazdulja
	Scrophulariaceae	<i>Digitalis spp.</i>	naprstak
	Dryopteridaceae	<i>Dryopteris filix — mas</i> L. Schott	navala
	Equisetaceae	<i>Equisetum spp.</i>	rastavići
	Onagraceae	<i>Epolobium parvifolium</i> Schreb.	mala mlječika
	Asteraceae	<i>Eupatoium cannabinum</i> L.	konopljuša
	Fagaceae	<i>Fagus sylvatica</i> L.	bukva
	Rosaceae	<i>Filipendula hexapetala</i> Gilib	suručica
	Rosaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill	komorač
	Rosaceae	<i>Fragaria vesca</i> L.	šumska jagoda
	Rhamnaceae	<i>Frangula alnus</i> Miller	žestika, krušina, pasdrijen
	Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i> L.	dimnjača
	Rubiaceae	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop	lazarčinja
	Rubiaceae	<i>Galium verum</i> L.	lvanjsko cvijeće
	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	orlovac
	Gentianaceae	<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Asklepijeva sirištara
	Gentianaceae	<i>Gentianella crispata</i> (Vis.) Holub	gorčica

	Geraniaceae	<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	zdravac
	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	živa trava
	Rosaceae	<i>Geum urbanum</i> L.	zečja stopa
	Lamiaceae	<i>Glechoma hederacea</i> L.	dobričica
	Gentianaceae	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	sladić
	Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	bršljen
	Asteraceae	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don	smilje
	Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	mečija šapa
	Cannabaceae	<i>Humulus lupulus</i> L.	hmelj
	Clusiaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	kantarion
	Solanaceae	<i>Hyosciarnus niger</i> L.	crna bunika
	Lamiaceae	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	miloduh
	Asteraceae	<i>Inula helenium</i> L.	oman
	Iridaceae	<i>Iris germanica</i> L.	plava perunika
	Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i> L.	barska perunika
	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	orah
	Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	primorska kleka
	Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> L.	planinska kleka
	Lamiaceae	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	lavanda
	Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i> L.	lovor
	Lamiaceae	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	srečnik, srdačica
	Plantaginaceae	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	obični lanilist
	Rosaceae	<i>Malus sylvestris</i> Miller	divlja jabuka
	Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i> L.	crni sljez
	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.	očajnica
	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	kamilica
	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.	Plava deteljina
	Fabaceae	<i>Melilotus</i> spp.	kokotac
	Lamiaceae	<i>Mellisa officinalis</i> L.	Matičnjak
	Lamiaceae	<i>Mentha</i> spp.	metvica, nana
	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	crni dud
	Myrtaceae	<i>Myrtus communis</i> L.	mirta
	Amaryllidaceae	<i>Narcissus radiflorus</i> L.	narcis
	Lamiaceae	<i>Nepeta cataria</i> L.	nepeta
	Lamiaceae	<i>Ocimum basilicum</i> L.	bosiljak
	Oleaceae	<i>Olea europaea</i> L.	maslina
	Fabaceae	<i>Ononis spinosa</i> L.	zečji trn
	Lamiaceae	<i>Origanum vulgare</i> L.	vranilova trava
	Rhmanaceae	<i>Paliurus spina christii</i> Mill.	drača
	Pinaceae	<i>Picea abies</i> L.	karsten - smrča
	Apiaceae	<i>Pimpinella anisum</i> L.	anis
	Pinaceae	<i>Pinus mugo</i> Turra	bor krivulj
	Pinaceae	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold	crni bor
	Solanaceae	<i>Physalis alkekengi</i> L.	vučja jagoda
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	uskolisna bokvica
	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	velika boKvica
	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	troskot
	Polygonaceae	<i>Polygonum bistorta</i> Delarbre	

	Polygonaceae	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	mišni solomonov pečat
	Polygonaceae	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	solomonov pečat
	Salicaceae	<i>Populus tremula</i> L.	trepetljika
	Rosaceae	<i>Potentilla anserina</i> L.	steža, guščja trava
	Primulaceae	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill.	jaglac
	Primulaceae	<i>Primula veris</i> Huds.	jaglika
	Primulaceae	<i>Primula vulgaris</i> Huds.	jagorčevina
	Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> L.	trnjina
	Boraginaceae	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	plućnjak
	Lythraceae	<i>Punica granatum</i> L.	šipak, nar
	Rosaceae	<i>Pyrus pyraster</i> Burgsd.	divlja kruška
	Fagaceae	<i>Quercus</i> spp.	hrast
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	ledinjak
	Rhamnaceae	<i>Rhamnus falax</i> L.	smrdljika
	Rosaceae	<i>Rosa canina</i> L.	šipurak
	Lamiaceae	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	ruzmarin
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> L.	kupina
	Rosaceae	<i>Rubus idaeus</i> L.	malina
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> L.	kišelica
	Salicaceae	<i>Salix alba</i> L.	bijela vrba
	Lamiaceae	<i>Salvia officinalis</i> L.	pelin
	Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i> L.	zova
	Adoxaceae	<i>Sambucus ebulus</i> L.	aptovina
	Rosaceae	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	lubeničarka
	Apiaceae	<i>Sanicula europaea</i> L.	milogled
	Caryophyllaceae	<i>Saponaria officinalis</i> L.	sapunjača
	Lamiaceae	<i>Satureja montana</i> L.	ofresina, vriesak
	Crassulaceae	<i>Sedum acre</i> L.	žednjak
	Solanaceae	<i>Solanum dulcamara</i> L.	razvodnik
	Asteraceae	<i>Solidago virga aurea</i> L.	zlatnica
	Rosaceae	<i>Sorbus aria</i>	mukinja
	Rosaceae	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	jarebika
	Fabaceae	<i>Spartium junceum</i> L.	žukva, brnista
	Asteraceae	<i>Sylibum marianum</i> (L.) Gaertn.	šareni čkalj
	Boraginaceae	<i>Symphytum officinale</i> L.	gavez
	Asteraceae	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.	majčinski vrtić
	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> L.	maslačak
	Asteraceae	<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	crni oman
	Lamiaceae	<i>Teucrium capitatum</i> (L.) Arcangeli	pepeljuša
	Lamiaceae	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	dubačac
	Lamiaceae	<i>Teucrium montanum</i> L.	trava iva
	Lamiaceae	<i>Thymus</i> spp.	majčina dušica
	Malvaceae	<i>Tilia</i> spp.	lipe
	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L.	crvena djetelina
	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	bijela djetelina
	Asteraceae	<i>Tussilago farfara</i> L.	podbjel
	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	kopriva

	Ericaceae	<i>Vaccinum myrtillus</i> L.	borovnica
	Ericaceae	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	crnozna borovnica
	Valerianaceae	<i>Valeriana officinalis</i> L.	odoljen
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum phlomoides</i> L.	divizma
	Plantaginaceae	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	zmijina trava
	Plantaginaceae	<i>Veronica officinalis</i> L.	čestoslavica, pravs veronika
	Lamiaceae	<i>Vitex agnus castus</i> L.	konopljika
	Violaceae	<i>Viola arvensis</i> Murr.	poljska ljubičica
	Violaceae	<i>Viola odorata</i> L.	mirisna ljubičica
	Violaceae	<i>Viola tricolor</i> L.	ljubičica
	Santalaceae	<i>Viscum album</i> L.	imela
FUNGI GLJIVE			
Nadzemne gljive			
	Physalacriaceae	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl, Fr.) P. Kumm.	obična puza
	Physalacriaceae	<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink	tamnočehava puza
	Boletaceae	<i>Boletus recitulus</i> Schaeff.	raspucali vrganj
	Boletaceae	<i>Boletus edulis</i>	pravi vrganj
	Boletaceae	<i>Boletus pinophi/us</i>	borov vrganj
	Hydnaceae	<i>Cantharellus cibarius</i>	lisičarka
	Hydnaceae	<i>Craterellus cornucopioides</i>	mrka truba
	Hydnaceae	<i>Hydnum repandum</i>	obični prosenjak
	Hydnaceae	<i>Hydnum rufescens</i>	mali prosenjak
	Russulaceae	<i>Lactarius deliciosus</i>	borovača, mliječnica
	Russulaceae	<i>Lactarius deterrimus</i>	smrežina mliječnica
	Russulaceae	<i>Lactarius salmonico/or</i>	jelina mliječnica
	Russulaceae	<i>Lactarius sanguifluus</i>	krvava mliječnica
	Russulaceae	<i>Lactarius semisanguif/uus</i>	polukrvava mliječnica
	Marasmiaceae	<i>Marasmius oreades</i>	vilin klinčac
	Morchellaceae	<i>Morchella conica</i>	stožasti smrčak
	Morchellaceae	<i>Morchella esculenta</i>	svijetli smrčak
Podzemne gljive			
	Tuberaceae	<i>Tuber</i> spp.	veliki bijeli i crni tartufi
LIŠAJEVI			
	Parmeliaceae	<i>Centraria islandica</i> (L.) Ach.	islandski čaj
	Parmeliaceae	<i>Evernia</i> sp	
	Parmeliaceae	<i>Usnea barbata</i>	

998.

Na osnovu člana 50 stav 6 Zakona o željeznici („Službeni list CG”, br. 89/25 i 22/26), Ministarstvo saobraćaja donijelo je

PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU, NAČINU PRIPREME I IZRADE IZJAVE O MREŽI

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliži sadržaj, način pripreme i izrade Izjave o mreži.

Sadržaj Izjave o mreži

Član 2

Izjava o mreži, pored podataka utvrđenih Zakonom o željeznici, sadrži:

- 1) pregled sadržaja Izjave o mreži;
- 2) spisak izmjena Izjave o mreži nakon njenog objavljivanja, sa datumom svake izmjene i kratkim opisom izmjene, na koju je data saglasnost;
- 3) svrhu Izjave o mreži, pravni status, odgovornost upravljača infrastrukture za informacije sadržane u izjavi o mreži, podatke o važenju, ažuriranju i načinu objavljivanja;
- 4) spisak propisa kojima se uređuje korišćenje javne željezničke infrastrukture, uključujući dodjelu kapaciteta (zakoni i drugi propisi, međunarodni ugovori);
- 5) kontakt podatke upravljača infrastrukture i organa nadležnog za izdavanje licenci i sertifikata o bezbjednosti željezničkim prevoznicima, uključujući pravni oblik, naziv, adresu, broj telefona, adresu elektronske pošte, internet stranicu i vrstu željezničkog prevoza za koju je odgovoran;
- 6) uslove za pristup javnoj željezničkoj infrastrukturi;
- 7) podatke o principima i postupku za dodjelu kapaciteta;
- 8) okvir, odnosno pravila utvrđivanja i naplate naknada za pristup javnoj željezničkoj infrastrukturi i drugih primjenjivih naknada;
- 9) opis međunarodnih koridora za teretni željeznički saobraćaj koji čine dio javne željezničke infrastrukture, sa upućivanjem na internet stranicu tih koridora;
- 10) principe i kriterijume koji se primjenjuju u saradnji između upravljača infrastrukture za dodjelu kapaciteta infrastrukture koji prelazi više mreža unutar Evropske unije, uključujući one utvrđene okvirnim sporazumima, koji obuhvataju postupke i mehanizme koordinacije koji se koriste za međunarodne trase vozova;
- 11) opis informacionih sistema koje je razvilo evropsko udruženje upravljača željezničke infrastrukture (RailNetEurope, RNE) za potrebe upravljača infrastrukture i podnosilaca zahtjeva, sa upućivanjem (linkovima) na te informacione sisteme;
- 12) opis aktivnosti koje sprovode zajednička tijela (One Stop Shop, OSS) koje je formirao upravljač željezničke infrastrukture ili tijelo za dodjelu kapaciteta država članica EU, koja pružaju podršku za obavljanje međunarodnog prevoza putnika, prtljaga i/ili tereta, uz upućivanje (link) na internet stranicu tog tijela;
- 13) rok do kojeg operatori uslužnih objekata (u daljem tekstu: operatori) moraju da dostave informacije koje se objavljuju u Izjavi o mreži, u skladu sa propisom o pristupu uslužnim objektima i uslugama koje se pružaju željezničkim prevoznicima, sa obrascem za dostavljanje tih informacija ili upućivanje na internet stranicu na kojoj su te informacije javno dostupne, bez naknade, odnosno pravni osnov kojim se određeni operator izuzima od primjene tog propisa;
- 14) postupak, način i rokove podnošenja žalbi nadležnom organu i upućivanje na propise koji uređuju postupak podnošenja i rješavanja po žalbama;
- 15) druge podatke od značaja za dodjelu kapaciteta infrastrukture koje upravljač infrastrukture smatra potrebnim.

Podaci o uslovima za pristup javnoj željezničkoj infrastrukturi iz stava 1 tačka 6 ovog člana obuhvataju:

- 1) uslove za korišćenje javne željezničke infrastrukture;
- 2) smjernice sa informacijama o procedurama za dobijanje licence željezničkog prevoznika, sa naznakom organa nadležnog za izdavanje licenci i/ili upućivanjem na internet stranicu na kojoj su informacije u vezi sa dobijanjem licence objavljene, bez naknade;
- 3) smjernice sa informacijama o procedurama za dobijanje sertifikata o bezbjednosti željeznice, sa naznakom organa nadležnog za izdavanje sertifikata o bezbjednosti željezničkim prevoznicima i/ili upućivanjem na internet stranicu na kojoj su te informacije objavljene, bez naknade;
- 4) zahtjeve u vezi sa obaveznom osiguranjem od odgovornosti za željezničke prevoznike, uključujući upućivanje na propise kojima se uređuje obavezno osiguranje i minimalni iznos obavezno osiguranja od odgovornosti;
- 5) zahtjeve koji se odnose na poseban prevoz (npr. prevoz vangabaritnog, teškog, opasnog i drugog tereta željeznicom), sa navođenjem subjekata odgovornih za praćenje primjene tih zahtjeva i kontakt podacima (adresa, broj telefona, email, internet adresa) i/ili upućivanjem na internet stranice na kojima su te informacije objavljene;
- 6) informacije o postupku izdavanja dozvola za korišćenje željezničkih vozila, sa navođenjem organa nadležnog za izdavanje tih dozvola i kontakt podacima (adresa, broj telefona, email, internet adresa) i/ili upućivanjem na internet stranicu na kojoj su te informacije objavljene;
- 7) zahtjeve koji se odnose na zaposlene kod željezničkog prevoznika, sa naznakom subjekata odgovornih za izdavanje potrebnih uvjerenja (licenci, dozvola itd.), njihovim kontakt podacima (adresa, broj telefona, email, internet stranica) i/ili upućivanjem na internet stranice na kojima su objavljene informacije o postupku izdavanja uvjerenja za zaposlene koji učestvuju u željezničkom saobraćaju;
- 8) karakteristike javne željezničke infrastrukture koja je na raspolaganju podnosiocima zahtjeva za dodjelu kapaciteta infrastrukture, koje moraju da odgovaraju podacima sadržanim u Registru željezničke infrastrukture i/ili da upućuju na objavljene podatke tog registra;
- 9) osnovne karakteristike kapaciteta (uključujući preliminarni kapacitet pruge planiran za dodjelu kapaciteta za odgovarajući red vožnje, težinu i dužinu voza) i sva ograničenja u njihovom korišćenju, uključujući potencijalne potrebe kapaciteta za izvođenje tehničkog održavanja javne željezničke infrastrukture, u skladu sa aktom kojim se uređuje red vožnje;
- 10) granične vrijednosti i kriterijume za grupisanje ograničenja kapaciteta zajedno sa preliminarnom raspodjelom preostalog kapaciteta za pružanje različitih vrsta željezničkih usluga;
- 11) postupak konsultacija sa podnosiocima zahtjeva i operatorima u vezi sa ograničenjima kapaciteta;
- 12) odluku upravljača infrastrukture o korišćenju određenog dijela javne željezničke infrastrukture za pružanje određenih željezničkih usluga;
- 13) informacije o zahtjevima koji se odnose na podnosioca zahtjeva, radi zaštite legitimnih očekivanja upravljača infrastrukture u vezi budućih prihoda i korišćenja infrastrukture, uključujući naročito finansijske garancije srazmjerno planiranom nivou aktivnosti i uvjerenja o sposobnosti za podnošenje usklađenih zahtjeva za dodjelu kapaciteta, ako se takvi zahtjevi primjenjuju;
- 14) granične vrijednosti i kriterijume za grupisanje ograničenja kapaciteta – uključujući strožije granične vrijednosti zasnovane na nižim procentima procijenjenog obima saobraćaja ili kraćem trajanju, kao i dodatne kriterijume utvrđene nakon konsultacija sa podnosiocima zahtjeva i operatorima, ako su primjenjivi;
- 15) ažurirane informacije o ograničenjima kapaciteta – uključujući planirane datume, vrijeme, dionice pruge na koje se ograničenje odnosi i, kada je primjenjivo, kapacitet za preusmjeravanje ili link na kojem su te informacije objavljene;

16) kriterijume za preusmjeravanje vozova svake vrste usluga tokom ograničenja kapaciteta koja traju duže od 30 uzastopnih dana i koja utiču na više od 50% procijenjenog obima saobraćaja, uzimajući u obzir komercijalna i operativna ograničenja podnosioca zahtjeva, osim ograničenja koja su rezultat upravljačkih odluka, zajedno sa preliminarnom raspodjelom preostalog kapaciteta različitim vrstama voznih usluga;

Podaci o principima i postupku dodjele kapaciteta iz stava 1 tačka 7 obuhvataju sljedeće:

- 1) uslove koje moraju da ispunjavaju podnosioci zahtjeva za dodjelu kapaciteta;
- 2) postupak zaključivanja ugovora između upravljača infrastrukture i podnosioca zahtjeva za dodjelu kapaciteta za jedan red vožnje i obrazac tog ugovora;
- 3) postupak zaključivanja ugovora između upravljača infrastrukture i željezničkog prevoznika o korišćenju javne željezničke infrastrukture za jedan red vožnje i obrazac tog ugovora;
- 4) postupak i rokove za podnošenje i odlučivanje po zahtjevima za dodjelu kapaciteta, uključujući i zahtjeve podnijete nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva;
- 5) obrazac zahtjeva za dodjelu kapaciteta i spisak dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev;
- 6) postupak izrade reda vožnje, uključujući i konsultacije o nacrtu reda vožnje, način podnošenja komentara i/ili prijedloga na nacrt reda vožnje, izradu konačnog reda vožnje i rokove za dostavljanje izvoda iz konačnog reda vožnje podnosiocima zahtjeva;
- 7) principe i postupak koordinacije u vezi zahtjeva za dodjelu kapaciteta;
- 8) postupak za rješavanje sporova u slučaju više zahtjeva koji se odnose na isti kapacitet;
- 9) postupak rezervisanja kapaciteta za radove na izgradnji, rekonstrukciji i/ili tehničkom održavanju javne željezničke infrastrukture i za pripremu planiranih i neplaniranih radova održavanja;
- 10) postupak procjene ograničenja sa kojima se suočavaju podnosioci zahtjeva, uključujući ekonomski uticaj na prevoz putnika, prtljaga i/ili tereta, ako traženi kapacitet nije dodijeljen, kao i informacije koje podnosioci zahtjeva dostavljaju upravljaču infrastrukture za potrebe ove procjene, uključujući obrazac ili upitnik, i uticaj rezultata procjene na proces dodjele kapaciteta;
- 11) postupak za proglašavanje javne željezničke infrastrukture zagušenom i upućivanje na internet stranicu na kojoj se objavljuju informacije o zagušenim dionicama javne željezničke infrastrukture;
- 12) pravila prioriteta, kriterijumi i način njihovog izračunavanja, kao i postupak za dodjelu kapaciteta u slučaju zagušenja javne željezničke infrastrukture;
- 13) uslovi pod kojima se uzima u obzir prethodni nivo korišćenja voznih trasa prilikom određivanja prioriteta u procesu dodjele kapaciteta;
- 14) postupak i rokovi za odlučivanje o dodjeli ili odbijanju dodjele kapaciteta;
- 15) postupak i rokovi za podnošenje, obradu i odlučivanje o zahtjevima za kapacitet u posljednjem trenutku;
- 16) obrazac zahtjeva za dodjelu kapaciteta u posljednjem trenutku i spisak dokumenata koji se podnose uz zahtjev;
- 17) postupak i rokove za obavještanje podnosilaca zahtjeva o odlukama o dodjeli kapaciteta ili odbijanju zahtjeva za dodjelu kapaciteta, rokove i način podnošenja žalbi na te odluke;
- 18) podatke o infrastrukturi namijenjenoj za korišćenje određenih vrsta saobraćaja, ako je primjenjivo;
- 19) informacije o okvirnom sporazumu za dodjelu, odnosno korišćenje kapaciteta na rok duži od perioda važenja reda vožnje (u daljem tekstu: okvirni sporazum);
- 20) oblike i metode saradnje, kao i druge kriterijume koji se koriste pri procjeni i dodjeli kapaciteta koji se dodjeljuje preko više željezničkih mreža u državama članicama EU;
- 21) razloge zbog kojih upravljač infrastrukture, nakon dogovora sa drugim upravljačima infrastrukture ili tijelima za dodjelu kapaciteta država članica EU o uključivanju kapaciteta u nacrt reda vožnje i nakon sprovedenih konsultacija, može unijeti izmjene u nacrt reda vožnje;
- 22) postupak za izmjenu dodijeljenog kapaciteta, ako je primjenjivo;

23) postupak i rokove za podnošenje, obradu i odlučivanje o zahtjevima za odustanak od dodijeljenog kapaciteta;

24) postupak odlučivanja o ukidanju dodijeljenog kapaciteta, uključujući prag za korišćenje kapaciteta u zagušenoj infrastrukturi, način izračunavanja tog praga i postupak provjere usklađenosti sa utvrđenim pragom;

25) ograničenja u korišćenju javne željezničke infrastrukture u slučaju nepredviđenih okolnosti i plan upravljača infrastrukture za djelovanje u tim okolnostima;

26) postupak sprovođenja analize kapaciteta i izrade plana unapređenja kapaciteta, kao i upućivanje na internet stranicu na kojoj se objavljuju rezultati analize kapaciteta i izrađeni plan unapređenja kapaciteta.

Informacije o okvirnom sporazumu iz stava 3 tačka 19 ovog člana, obuhvataju sljedeće:

1) obavještenje upravljača infrastrukture ako ne nudi zaključenje okvirnih sporazuma i nije zaključio nijedan takav sporazum;

2) ako upravljač infrastrukture nudi zaključenje okvirnih sporazuma, postupak zaključivanja i obrazac nacрта okvirnog sporazuma;

3) obavještenje o referentnom kapacitetu ili link na internet stranici na kojoj je obavještenje objavljeno ili najmanje prirodu svakog zaključenog okvirnog sporazuma;

4) faktore koji se uzimaju u obzir prilikom zaključivanja novog okvirnog sporazuma ili produženja, odnosno značajnog povećanja referentnog kapaciteta predviđenog postojećim okvirnim sporazumom;

5) opis metode koju koristi upravljač infrastrukture za izračunavanje maksimalnog kapaciteta;

6) zahtjeve koji se odnose na korišćenje referentnog kapaciteta na osnovu okvirnog sporazuma.

Okvir, odnosno pravila za utvrđivanje i naplatu naknada za pristup javnoj željezničkoj infrastrukturi i druge primjenjive naknade iz stava 1 tačka 8 ovog člana obuhvata sljedeće informacije:

1) način određivanja elemenata naknada za minimalni pristupni paket, tarife koje čine tu naknadu i način obračuna i plaćanja iznosa koji željeznički prevoznici plaćaju za minimalni pristupni paket;

2) opis postupka za raspoređivanje direktnih troškova koji nastaju kao rezultat obavljanja željezničkog prevoza, u mjeri u kojoj to ne ugrožava zaštitu poslovne i profesionalne povjerljivosti upravljača infrastrukture;

3) postupak za određivanje, nametanje i plaćanje penala za poremećaje u željezničkom saobraćaju i naknade subjektima koji su pretrpjeli štetu zbog tih poremećaja, kao i postupak i rokove za žalbu na odluke o takvim penalima i/ili kompenzacijama;

4) obim i postupak za dostavljanje podataka od strane željezničkog prevoznika upravljaču infrastrukture radi utvrđivanja tržišnih segmenata u željezničkom prevozu na koje se mogu primijeniti dodatne naknade (marže);

5) metodologija za procjenu i identifikaciju tržišnih segmenata u željezničkom prevozu;

6) spisak tržišnih segmenata u željezničkom prevozu na koje se mogu primijeniti dodatne naknade;

7) informacije koje dokazuju da sistem naplaćivanja naknada obezbjeđuje uporedivost prosječnih i graničnih naknada za ekvivalentnu upotrebu infrastrukture i da su uporedive usluge unutar istog tržišnog segmenta podložne istim naknadama, kako bi se spriječila diskriminacija, pri čemu se ove informacije dostavljaju u mjeri u kojoj ne dolazi do otkrivanja povjerljivih poslovnih informacija;

8) kriterijumi koji se koriste za utvrđivanje neiskorišćenosti dodijeljenih voznih trasa ili njihovih djelova, radi obračuna naknade zbog nekorišćenja tih kapaciteta, uključujući način obračuna i plaćanja te naknade;

9) informacije o već utvrđenim ili očekivanim promjenama naknada za korišćenje i rezervisanje javne željezničke infrastrukture u narednih pet godina, ako su poznate;

10) informacije o uslužnim objektima i spisak usluga koje se pružaju u sklopu tih objekata, kao i o željezničkim kolosjecima povezanim sa uslužnim objektima;

11) šema za unapređenje performansi željezničke mreže, putem koje se upravljač javne željezničke infrastrukture i željeznički prevoznici podstiču da smanje broj poremećaja u željezničkom saobraćaju i da unaprijede ukupne performanse željezničke mreže.

Informacije iz stava 4 tačka 10 ovog člana obuhvataju:

1) opis uslužnih objekata i usluga koje se pružaju u tim objektima, a koje su operatori dužni da objave, uključujući informacije o tehničkim uslovima za pristup uslužnim objektima i uslugama koje se u njima pružaju, uslovima pristupa i naknadama za pristup i usluge, prikazane na način da jasno razlikuju objekte kojima upravlja upravljač infrastrukture od objekata kojima upravljaju drugi operatori uslužnih objekata, ili da obezbijede linkove ka internet stranicama na kojima su te informacije javno dostupne, bez naknade;

2) karakteristike željezničkih kolosjeka kojima upravlja upravljač infrastrukture, a koji su povezani sa uslužnim objektima, uključujući ograničenja njihove upotrebe, uslove i postupke za odobravanje pristupa, principe naplate i primjenjive naknade za pristup tim kolosjecima.

Ako određene informacije koje se, u skladu sa ovim pravilnikom, unose u Izjavu o mreži nijesu primjenjive (npr. kada upravljač infrastrukture ne namjerava da primijeni ograničenja kapaciteta), upravljač infrastrukture može da ih isključi, pod uslovom da u Izjavi o mreži navede obrazloženje razloga zbog čega te informacije nijesu uključene u Izjavi o mreži.

Ako su informacije koje se unose u Izjavu o mreži, uređene zakonom ili drugim propisom, odgovarajuće odredbe tog zakona ili drugog propisa unose se u Izjavu o mreži, ako odredbama st. 1 do 5 ovog člana nije utvrđeno da je dovoljno upućivanje na taj propis.

Način pripreme i izrade Izjave o mreži

Član 3

Upravljač infrastrukture, svake kalendarske godine, najkasnije šest mjeseci prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu kapaciteta javne željezničke infrastrukture, stavlja nacrt Izjave o mreži na javnu raspravu, objavljivanjem na svojoj internet stranici.

Nacrt Izjave o mreži objavljuje se na crnogorskom i engleskom jeziku.

U pozivu za javnu raspravu utvrđuje se rok do kojeg zainteresovane strane mogu dostaviti pisane predloge, primjedbe i sugestije na nacrt Izjave o mreži, koji ne može biti kraći od deset radnih dana od dana objavljivanja nacrta Izjave o mreži.

U toku trajanja javne rasprave, upravljač infrastrukture organizuje konsultativne sastanke sa zainteresovanim stranama.

Predloge, primjedbe i sugestije na nacrt Izjave o mreži, upravljač infrastrukture dužan je da razmotri i zauzme stav o njihovom prihvatanju ili neprihvatanju.

O sprovedenoj javnoj raspravi, upravljač infrastrukture sastavlja izvještaj u kome navodi obrazložene razloge za prihvatanje, odnosno neprihvatanje predloga, primjedbi i sugestija.

Nakon sprovedene javne rasprave, upravljač infrastrukture izrađuje predlog Izjave o mreži, koji dostavlja na saglasnost Agenciji za željeznice (u daljem tekstu: Agencija), u skladu sa Zakonom o željeznici.

Agencija je dužna da, u roku koji ne može biti duži od deset radnih dana od dana prijema predloga izjave o mreži, da saglasnost ili dostavi obrazložene primjedbe na dostavljeni predlog.

Objavljivanje i izmjena bitnih elemenata Izjave o mreži

Član 4

Izjavu o mreži, nakon saglasnosti Agencije, upravljač infrastrukture objavljuje u skladu sa zakonom, na svojoj internet stranici, na crnogorskom i engleskom jeziku, najkasnije četiri mjeseca prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu kapaciteta javne željezničke infrastrukture.

Izjavu o mreži upravljač infrastrukture objavljuje i na zajedničkoj internet stranici upravljača infrastrukture država članica Evropske unije.

Izmjene bitnih elemenata sistema naknada koji su sadržani u Izjavi o mreži, mogu se izvršiti najkasnije tri mjeseca prije isteka roka za objavljivanje Izjave o mreži, odnosno dva mjeseca prije isteka tog roka, u slučaju kada se promjena odnosi na naknadu za korišćenje trasa.

Upravljač infrastrukture, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana objavljivanja nacрта ili konačne Izjave o mreži, odnosno njene izmjene, o tome obavijesti Agenciju, podnosiocze zahtjeva sa kojima su zaključeni ugovori o dodjeli kapaciteta, kao i željezničke prevoznike sa kojima su zaključeni ugovori o korišćenju javne željezničke infrastrukture i dostavi link internet stranice na kojoj su ti dokumenti javno dostupni, bez naknade.

Ako na zahtjev zainteresovane strane dostavlja štampanu verziju Izjave o mreži, upravljač infrastrukture, može za to da naplati samo troškove štampanja.

Početak primjene

Član 5

Odredbe člana 2 stav 1 tač. 9 do 12 i člana 4 stav 2 ovog pravilnika primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Stupanje na snagu

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 02-344/26-2475/1

Podgorica, 7. aprila 2026. godine

Rukovodilac radom

Ministarstva saobraćaja,

Filip Radulović, s.r.

999.

Na osnovu člana 52 stav 13 Zakona o željeznici („Službeni list CG”, br. 89/25 i 22/26), Ministarstvo saobraćaja donijelo je

PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA USLUGA I PRISTUP USLUŽNIM OBJEKTIMA

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se način pružanja usluga i pristup uslužnim objektima, uključujući pristupne kolosjeka, dodatne i prateće usluge koje se pružaju podnosiocu zahtjeva za pristup i pružanje usluga u uslužnom objektu, odnosno željezničkom prevozniku koga odredi podnosilac zahtjeva koji nije željeznički prevoznik (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva).

Značenje izraza

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) **uslužni objekat** je postrojenje, zemljište, zgrade i oprema koja omogućava pružanje jedne ili više usluga, kao i kolosjeci koji povezuju mrežu sa uslužnim objektima;

2) **vanredni (ad hoc) zahtjev** je zahtjev za pristup uslužnom objektu ili željezničkoj usluzi koji je povezan sa ad hoc zahtjevom za trasu za pojedinačnu vožnju voza;

3) **osnovna usluga** je usluga koja se pruža u bilo kom od uslužnih objekata iz člana 52 stav 2 Zakona o željeznici;

4) **željeznički prevoznik** je privredno društvo ili drugo pravno lice koje je registrovano za pretežnu djelatnost pružanja usluga željezničkog prevoza robe i/ili putnika i kome je izdata licenca, uz obavezu da obezbijedi vuču ili koje obezbjeđuje samo vuču, kao i privredno društvo ili drugo pravno lice koje obavlja željeznički prevoz za sopstvene potrebe i kome je izdata licenca za prevoz za sopstvene potrebe;

5) **kontrolno društvo** je organ ili privredno društvo koje ima neposrednu ili posrednu kontrolu nad operatorom uslužnog objekta, a koje je aktivno i ima dominantan položaj na tržištima nacionalnih željezničkih usluga za koja se taj objekat koristi, ili koje ima neposrednu ili posrednu kontrolu nad operatorom uslužnog objekta i željezničkim prevoznikom koji ima takav položaj;

6) **operator uslužnog objekta** je pravno lice koje upravlja jednim ili više uslužnih objekata ili pruža jednu ili više usluga željezničkim prevoznicima, kao i upravlja željezničkom infrastrukturom koja čini dio infrastrukture uslužnog objekta;

7) **postupak koordinacije** je postupak u kom operator uslužnog objekta i podnosioci zahtjeva nastoje da riješe situacije u kojima više sukobljenih zahtjeva za pristup uslužnom objektu ili željezničkim uslugama obuhvataju isti kapacitet uslužnog objekta;

8) **povezani uslužni objekti** su uslužni objekti smješteni jedan pored drugog i pristup jednom uslužnom objektu zahtijeva prolazak kroz drugi uslužni objekat;

9) **željeznička usluga** je osnovna, dodatna ili prateća usluga iz člana 52 Zakona o željeznici;

10) **samostalno pružanje usluga** je samostalno pružanje željezničke usluge od strane željezničkog prevoznika u prostorijama operatora uslužnog objekta koji nudi takvu mogućnost, ako je pristup i korišćenje tog objekta od strane željezničkog prevoznika pravno i tehnički izvodljivo, i ne ugrožava bezbjednost operacija;

11) **kapacitet uslužnog objekta** je mogućnost korišćenja uslužnog objekta i pružanja usluge u datom vremenskom periodu, uzimajući u obzir i vrijeme potrebno za pristup i napuštanje uslužnog objekta;

12) **opis uslužnog objekta** je akt kojim se utvrđuju detaljne informacije potrebne za pristup uslužnim objektima i željezničkim uslugama;

13) **Izjava o mreži** je dokument kojim se detaljno utvrđuju opšta pravila, rokovi, postupci i kriterijumi koji se tiču načina obračuna cijena i dodjele kapaciteta, kao i druge relevantne informacije koje su neophodne da bi se mogao podnijeti zahtjev za dodjelu kapaciteta infrastrukture;

14) **industrijski kolosjek** je željeznički kolosjek koji se priključuje na željezničku infrastrukturu i služi za dopremanje i otpremanje robe za vlasnika, odnosno nosioca prava korišćenja tog kolosjeka;

15) **prevoz za sopstvene potrebe** je prevoz željeznicom koji vrši privredno društvo ili drugo pravno lice za sopstvene potrebe, odnosno za potrebe obavljanja djelatnosti, što obuhvata i djelatnosti u vezi sa izgradnjom, ispitivanjem, održavanjem ili obnovom željezničke infrastrukture ili u vezi sa pružanjem usluga;

16) **teretni terminal** je objekat duž pruga koji je posebno uređen kako bi se omogućio utovar, odnosno istovar robe na ili sa teretnih vozova, kao i integracija usluga željezničkog transporta sa uslugama drumskog, pomorskog, riječnog ili vazdušnog transporta, odnosno formiranje ili promjena sastava teretnih vozova ili služi za sprovođenje postupaka na granicama sa drugim državama;

17) **upravljac infrastrukture** je pravno lice koje upravlja željezničkom infrastrukturom, održava i obnavlja infrastrukturu i koje je odgovorno za učešće u njenom razvoju.

Transparentnost i nediskriminacija uslova

Član 3

Radi obezbjeđivanja transparentnosti i nediskriminacije uslova pristupa uslužnim objektima iz člana 52 stav 2 tač. 1 do 4 i tač. 7 i 9 Zakona o željeznici, kao i u korišćenju usluga u tim objektima, kada je operator uslužnog objekta pod neposrednom ili posrednom kontrolom kontrolnog društva, operator tog uslužnog objekta mora biti nezavisan od tog kontrolnog društva.

Operator uslužnog objekta je nezavisan od kontrolnog društva, u smislu stava 1 ovog člana, ako je organizaciono odvojen, bez obzira da li je samostalno pravno lice ili posebna organizaciona jedinica u okviru istog pravnog lica, kao i kada ima nezavisnost u donošenju odluka.

Za sve uslužne objekte iz člana 52 stav 2 Zakona o željeznici, operator uslužnog objekta i kontrolno društvo iz stava 1 ovog člana, moraju imati odvojene račune, uključujući i odvojene bilanse stanja i bilanse uspjeha.

Kada je funkcionisanje uslužnog objekta obezbijeđeno od strane upravljača infrastrukture, ili od strane operatora uslužnog objekta koji je pod neposrednom ili posrednom kontrolom upravljača infrastrukture, smatra se da je ispunjenost zahtjeva iz ovog člana dokazana ispunjavanjem zahtjeva iz člana 5 Zakona o željeznici.

Uslovi za izuzeće

Član 4

Operatori uslužnih objekata mogu Agenciji za željeznice (u daljem tekstu: Agencija) podnijeti obrazloženi zahtjev za izuzeće od primjene ovog pravilnika (u daljem tekstu: zahtjev za izuzeće), osim odredbe člana 5 stav 2 tač. 1 do 4 i tačka 13 i člana 6 ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 1 ovog člana operatori uslužnih objekata koji služe isključivo za potrebe operatora turističkih (heritage) željeznica za prevoz za sopstvene potrebe, mogu podnijeti obrazložen zahtjev za izuzeće od svih obaveza utvrđenih ovim pravilnikom.

Agencija može odobriti zahtjev za izuzeće iz stava 1 ovog člana operatoru koji upravlja uslužnim objektom ili pruža usluge:

1) koje nemaju strateški značaj za funkcionisanje tržišta željezničkih usluga, posebno u pogledu nivoa korišćenja uslužnog objekta, vrsti i obimu saobraćaja na koje taj operator može uticati, kao i vrsti usluga koje se pružaju u tom objektu;

2) u tržišnom okruženju u kom različiti konkurenti pružaju uporedive usluge;

3) usluge za koje bi primjena ovog pravilnika mogla negativno da utiče na funkcionisanje tržišta uslužnih objekata.

Agencija objavljuje odluke kojim odobrava zahtjeve za izuzeće iz stava 3 ovog člana na svojoj internet stranici u roku od 14 dana od dana donošenja odluke.

Kada uslovi iz stava 3 ovog člana više nijesu ispunjeni, Agencija će oduzeti odobrenje za izuzeće.

Agencija utvrđuje i objavljuje principe odlučivanja za primjenu uslova iz stava 3 ovog člana.

Opis uslužnog objekta

Član 5

Operatori uslužnih objekata dužni su da sačine opis uslužnog objekta, za uslužne objekte i usluge za koje su odgovorni.

Opis uslužnog objekta iz stava 1 ovog člana, naročito sadrži:

1) spisak svih postrojenja u kojima se pružaju željezničke usluge, uključujući podatke o lokaciji tih postrojenja i njihovom radnom vremenu;

2) kontakt podatke operatora uslužnog objekta;

3) opis tehničkih karakteristika uslužnog objekta, kao što su sporedni kolosjeci ili kolosjeci za manevrisanje i formiranje vozova, tehnička oprema za utovar i istovar, za pranje i održavanje, kao i raspoloživi skladišni kapacitet;

4) podatke o privatnim industrijskim kolosjecima i priključnim prugama koje nisu dio željezničke infrastrukture, ali su potrebne za pristup uslužnim objektima koji su od suštinskog značaja za obavljanje željezničkog prevoza;

5) opis svih željezničkih usluga koje se pružaju u objektu i vrstu tih usluga (osnovne, dodatne ili prateće);

6) mogućnost samostalnog obavljanja željezničkih usluga i uslovi koji se na to odnose;

7) podatke o postupku za podnošenje zahtjeva za pristup uslužnom objektu i/ili uslugama koje se pružaju u tom objektu, uključujući rokove za podnošenje zahtjeva i rokove za odlučivanje po tim zahtjevima;

8) za uslužne objekte kojima upravlja više od jednog operatora ili ukoliko željezničke usluge pruža više operatora, informaciju da li se podnose pojedinačni zahtjevi za pristup tim objektima, odnosno tim uslugama;

9) podatke o minimalnom sadržaju i formi zahtjeva za pristup uslužnim objektima i željezničkim uslugama, ili obrazac tog zahtjeva;

10) u slučaju uslužnih objekata kojima upravljaju i željezničkih usluga koje pružaju operatori pod neposrednom ili posrednom kontrolom kontrolnog društva, obrasce ugovora na osnovu kojih se ostvaruje pristup i opšti uslovi;

11) kada je relevantno, podatke o uslovima korišćenja IT sistema operatora, ako su podnosioci zahtjeva dužni da koriste takve sisteme, kao i pravila koja se odnose na zaštitu povjerljivih i poslovnih podataka;

12) opis postupka koordinacije i mjera iz člana 11 ovog pravilnika, kao i kriterijuma prioriteta iz člana 12 ovog pravilnika;

13) podatke o promjenama tehničkih karakteristika i privremenim ograničenjima kapaciteta uslužnog objekta, koje mogu značajno uticati na funkcionisanje tog objekta, uključujući planirane radove;

14) podatke o naknadama za pristup uslužnim objektima i naknadama za korišćenje svake željezničke usluge koja se pruža u tih objektima;

15) podatke o principima šema popusta koje se nude podnosiocima zahtjeva, uz poštovanje povjerljivosti poslovnih podataka.

Objavljivanje opisa uslužnog objekta

Član 6

Operator uslužnog objekta dužan je da objavi opis uslužnog objekta, bez naknade, i to:

- 1) na svojoj internet stranici ili na zajedničkom internet portalu i dostavljanjem upravljaču infrastrukture linka koji će biti uključen u Izjavu o mreži; ili
- 2) dostavljanjem upravljaču infrastrukture relevantnih informacija za objavljivanje i uključivanje u Izjavu o mreži.

Upravljač infrastrukture u Izjavi o mreži ili na svojoj internet stranici utvrđuje rok za dostavljanje podataka ili linka iz stava 1 tačka 1 ovog člana, uzimajući u obzir rok za objavljivanje Izjave o mreži, utvrđen članom 50 stav 5 Zakona o željeznici.

Upravljač infrastrukture dužan je da utvrdi obrazac na kojem operatori uslužnih objekata dostavljaju podatke, koji redovno preispituje i po potrebi ažurira.

Operator uslužnog objekta dužan je da, u skladu sa potrebama, ažurira opis uslužnog objekta i da blagovremeno obavijesti podnosiocima zahtjeva koji su tražili pristup uslužnim objektima ili koriste usluge koje se pružaju u uslužnom objektu o izmjenama u opisu uslužnog objekta.

Kada uslužnim objektima upravlja ili usluge u objektu pruža više operatora uslužnog objekta, ti operatori dužni su da sarađuju i:

- 1) na jednom mjestu učine dostupnim opise uslužnih objekata, ili
- 2) u opisu uslužnih objekata naznače sve operatore uslužnih objekata koji su odgovorni za odlučivanje o zahtjevima za pristup objektu ili željezničkim uslugama koje se pružaju u istom uslužnom objektu.

Ako operatori uslužnog objekta ne uspostave saradnju, Agencija može odrediti jednog operatora uslužnog objekta koji je dužan da izvrši obaveze iz stava 5 ovog člana.

U slučaju iz stava 6 ovog člana troškovi se dijele između svih operatora uslužnih objekata na koje se odnosi obaveza iz stava 5 ovog člana.

Obaveza iz stava 1 ovog člana i člana 5 ovog pravilnika ispunjava se srazmjerno veličini, tehničkim karakteristikama i značaju uslužnog objekta.

Dodatne informacije

Član 7

Agencija može zahtijevati od operatora uslužnih objekata obrazloženje razloga zbog kojih su određene željezničke usluge označili kao osnovne, dodatne ili prateće.

Na zahtjev podnosioca zahtjeva, operatori uslužnih objekata iz člana 52 stav 2 tač. 1 do 7 Zakona o željeznici dužni su da dostave indikativne informacije o raspoloživom kapacitetu uslužnog objekta.

Kada je tehnički moguće, uz razumne troškove, operatori uslužnih objekata podatke iz stava 2 ovog člana i člana 5 stav 2 tačka 13 ovog pravilnika, dostavljaju u realnom vremenu, putem zajedničkog internet portala.

Saradnja u vezi sa dodjelom kapaciteta uslužnog objekta i njegovim korišćenjem

Član 8

Podnosioci zahtjeva za pristup uslužnim objektima i željezničkim uslugama podnose zahtjev u skladu sa rokovima koje odrede operatori uslužnih objekata.

Pri određivanju rokova iz stava 1 ovog člana, kada je to primjenjivo, operatori uslužnih objekata uzimaju u obzir rokove i kriterijume prioriteta koje utvrđuje upravljač infrastrukture u postupku planiranja, radi obezbjeđivanja međusobne usklađenosti.

Operatori uslužnih objekata i upravljač infrastrukture, kada je potrebno, dužni su da sarađuju radi obezbjeđivanja usklađenosti dodjele kapaciteta infrastrukture i kapaciteta uslužnog objekta.

Obaveza saradnje iz stava 3 ovog člana odnosi se i na operatore povezanih uslužnih objekata.

Podnosioci zahtjeva mogu da zahtijevaju učešće u saradnji iz stava 3 ovog člana, kao i učešće subjekta odgovornog za odobravanje pristupa privatnim industrijskim kolosjecima i priključnim prugama za pristup uslužnim objektima koji su od značaja za obavljanje željezničkog prevoza.

Kada podnosilac zahtjeva traži pružanje dodatnih ili pratećih usluga, koje u uslužnom objektu pruža jedan ili više operatora uslužnog objekta, koji nisu nadležni za odobravanje pristupa tom objektu, podnosilac zahtjeva može da traži učešće svih operatora uslužnih objekata koji pružaju te usluge u saradnji iz stava 3 ovog člana.

Tokom postupka planiranja koji sprovodi upravljač infrastrukture, zahtjevi za pristup uslužnim objektima i željezničkim uslugama ne mogu se odbiti iz razloga što tražena trasa voza još nije dodijeljena.

Operatori uslužnih objekata i nadležni upravljač infrastrukture, dužni su da međusobno usklade svoje odluke.

Operatori uslužnih objekata, upravljač infrastrukture i podnosioci zahtjeva sarađuju kako bi obezbijedili efikasan saobraćaj vozova, iz i ka uslužnim objektima.

U slučaju vozova koji koriste teretne terminale, uključujući i u pomorskim ili unutrašnjim lukama, saradnja obuhvata razmjenu podataka o praćenju i nadzoru vozova kao i, ukoliko su dostupni, procijenjeno vrijeme dolaska i polaska u slučaju kašnjenja i poremećaja.

Na zahtjev Agencije, operatori uslužnih objekata dužni su da u pisanom obliku dostave dokaze da su za posljednje tri godine ispunjavali obaveze saradnje iz ovog člana.

Zahtjevi za pristup uslužnim objektima i korišćenje željezničkih usluga

Član 9

Podnosilac zahtjeva za pristup uslužnim objektima i korišćenje željezničkih usluga, dužan je da u zahtjevu navede uslužni objekat i/ili željezničku uslugu za koju traži pristup.

Operator uslužnih objekata ne može da uslovi pristup uslužnom objektu ili korišćenje željezničkih usluga pružanjem drugih usluga koje nijesu povezane sa traženom uslugom.

Operator uslužnog objekta dužan je da bez odlaganja potvrdi prijem zahtjeva iz stava 1 ovog člana.

Ako zahtjev ne sadrži sve potrebne informacije, u skladu sa opisom uslužnog objekta, neophodne za odlučivanje, operator uslužnog objekta dužan je o tome da obavijesti podnosioca zahtjeva i odredi primjeren rok za dostavljanje nedostajućih informacija.

Ako podnosilac zahtjeva, u roku iz stava 4 ovog člana, ne dostavi nedostajuće informacije, operator uslužnog objekta može odbiti taj zahtjev.

Odgovor na zahtjev

Član 10

Nakon prijema urednog zahtjeva, operator uslužnog objekta dužan je da, u razumnom roku koji odredi Agencija, odgovori na zahtjev za pristup uslužnom objektu i/ili pružanje željezničkih usluga.

Za odgovor na zahtjeve koji se odnose na različite vrste uslužnih objekata i/ili željezničkih usluga mogu se utvrditi različiti rokovi.

Kada operator uslužnog objekta usvoji zahtjev, podnosiocu zahtjeva dostavlja i ponudu za pristup uslužnom objektu i/ili željezničkoj usluzi, kojom određuje razuman period važenja te ponude, uzimajući u obzir poslovne potrebe podnosioca zahtjeva.

Za vanredne (ad hoc) zahtjeve koji se odnose na pristup uslužnim objektima i željezničkim uslugama iz člana 52 stava 2 tač. 1 do 4 i tač. 6 do 9 Zakona o željeznici, primjenjuje se rok iz člana 57 stav 5 Zakona o željeznici, ako Agencija ne odredi drugačije.

Kada operator uslužnog objekta odredi godišnji rok za podnošenje zahtjeva za pristup uslužnim objektima i željezničkim uslugama iz člana 52 stav 2 tač. 1 do 4 i tač. 6 do 9 Zakona o željeznici, rok za odgovor na zahtjev podniet nakon tog roka Agencija određuje, uzimajući u obzir rokove koje primjenjuje upravljač infrastrukture za obradu takvih zahtjeva.

Rok za dostavljanje odgovora po zahtjevu koji se odnosi na uslužne objekte i željezničke usluge iz člana 52 stava 2 tačka 5 Zakona o željeznici, počinje da teče nakon ocjene tehničke kompatibilnosti vučnih vozila sa tim objektima i opremom, i kada je o tome obaviješten podnosilac zahtjeva.

Operator uslužnih objekata koji pruža dodatne i prateće usluge iz člana 52 st. 4 i 5 Zakona o željeznici, dužan je da odgovori na zahtjeve za pružanje tih usluga u roku koji odredi Agencija ili, ako takav rok nije određen, u primjerenom roku.

Kada podnosilac zahtjeva podnese vanredni (ad hoc) zahtjev za više željezničkih usluga koje se istovremeno pružaju u jednom uslužnom objektu, svi nadležni operatori uslužnih objekata, uključujući pružaoce dodatnih i pratećih usluga, dužni su da odgovore na zahtjeve u roku iz stava 4 ovog člana.

Uz saglasnost podnosioca zahtjeva rokovi iz st. 4 do 8 ovog člana mogu se produžiti.

Pravo pristupa željezničkoj infrastrukturi i željezničkim uslugama ne može se prenositi na druge.

Ako podnosilac zahtjeva ne namjerava da iskoristi pravo pristupa uslužnom objektu ili željezničkoj usluzi, dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti nadležnog operatora uslužnog objekta.

Postupak koordinacije

Član 11

Kada operator uslužnog objekta primi više zahtjeva za pristup istom uslužnom objektu ili pružanje željezničke usluge, ili se zahtjev odnosi na kapacitet uslužnog objekta koji je već dodijeljen, dužan je da u postupku koordinacije sa podnosiocima zahtjeva, obezbijedi usklađivanje svih zahtjeva.

Postupak koordinacije iz stava 1 ovog člana obuhvata i pružaoce dodatnih i pratećih usluga kada se te usluge nude u objektu i predmet su zahtjeva.

Za svaku izmjenu odobrenih prava pristupa uslužnom objektu ili pružanju željezničkih usluga potrebna je saglasnost podnosioca zahtjeva kom su ta prava odobrena.

Operator uslužnih objekata ne smije da odbije zahtjeve za pristup uslužnom objektu ili pružanje željezničke usluge, ni da upućuje podnosioca zahtjeva na izvodljive alternative, ako je kapacitet uslužnog objekta koji odgovara potrebama podnosioca zahtjeva dostupan u njihovom objektu ili se očekuje da će postati dostupan tokom ili nakon postupka koordinacije.

Operator uslužnih objekata dužan je da razmotri različite opcije radi usklađivanja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, a po potrebi i mjere za maksimalno korišćenje dostupnog kapaciteta uslužnog objekta, ako to ne zahtijeva dodatna ulaganja u resurse ili objekte.

Mjere iz stava 5 ovog člana mogu biti:

- 1) predlaganje alternativnog termina;
- 2) promjenu radnog vremena ili rasporeda smjena, kada je moguće;
- 3) omogućavanje pristupa uslužnom objektu za samostalno pružanje usluga.

Podnosioci zahtjeva i operatori uslužnih objekata mogu zajedno podnijeti zahtjev za učešće Agencije kao posmatrača u postupku koordinacije.

Kada se zahtjev za pristup uslužnom objektu ne može ispuniti ni nakon sprovedenog postupka koordinacije, a kapacitet uslužnog objekat je ograničen, Agencija može da zahtijeva od operatora tog objekta da preduzme transparentne i nediskriminatorne mjere, radi omogućavanja dodatnih zahtjeva za pristup tom objektu.

Kriterijumi prioriteta

Član 12

Operator uslužnog objekta može da odredi kriterijume prioriteta za dodjelu kapaciteta uslužnog objekta u slučaju više zahtjeva za pristup istim uslužnim objektima i željezničkim uslugama, kada se takvi zahtjevi ne mogu uskladiti nakon sprovedenog postupka koordinacije.

Kriterijumi prioriteta iz stava 1 ovog člana, moraju biti nediskriminatorni i objektivni, uzimajući u obzir svrhu uslužnog objekta, svrhu i prirodu željezničkih usluga, cilj obezbjeđivanja efikasnog korišćenja raspoloživog kapaciteta uslužnog objekta, kao i:

- 1) postojeće ugovore;
- 2) namjeru i sposobnost podnosioca zahtjeva da koristi traženi kapacitet, uključujući i prethodno iskustvo sa tim korisnikom, u pogledu korišćenja cijelog ili dijela dodijeljenog kapaciteta, kao i razloge eventualnog nekorišćenja;
- 3) dodijeljene trase vozova povezane sa traženim uslugama;
- 4) kriterijume prioriteta za dodjelu trasa vozova;
- 5) blagovremeno podnošenje zahtjeva u roku koji je utvrdio operator uslužnog objekta.

Izvodljive alternative

Član 13

Kada se zahtjev za pristup uslužnim objektima i željezničkim uslugama ne može ispuniti ni nakon sprovedenog postupka koordinacije, operator uslužnog objekta dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti podnosioca zahtjeva i Agenciju.

Operator uslužnog objekta i podnosilac zahtjeva dužni su da, u slučaju iz stava 1 ovog člana, zajednički procijene izvodljive alternative koje željezničkim prevoznicima omogućavaju da obavljaju prevoz robe ili putnika na istim ili alternativnim prevoznim putevima pod ekonomski prihvatljivim uslovima, pri čemu podnosilac zahtjeva nije obavezan da otkrije svoju poslovnu strategiju.

Za potrebe stava 2 ovog člana, operator uslužnog objekta predlaže izvodljive alternative, uključujući, kada je relevantno, i u drugoj državi, na osnovu opisa drugih uslužnih objekata, podataka objavljenih na zajedničkom internet portalu u skladu sa članom 6 ovog pravilnika i svih informacija koje je dostavio podnosilac zahtjeva.

Prilikom predlaganja izvodljivih alternativa, u mjeri u kojoj ih operator uslužnog objekta može procijeniti, naročito se uzimaju u obzir sljedeći kriterijumi:

- 1) zamjenljivost operativnih karakteristika alternativnog uslužnog objekta;
- 2) zamjenljivost fizičkih i tehničkih karakteristika alternativnog uslužnog objekta;
- 3) jasan uticaj na atraktivnost i konkurentnost željezničke usluge koju planira podnosilac zahtjeva;
- 4) procijenjeni dodatni trošak za podnosioca zahtjeva.

Operator uslužnog objekta dužan je da čuva povjerljivost podataka podnosioca zahtjeva.

Ako podaci o kapacitetu izvodljive alternative nijesu javno dostupni, njihovu provjeru vrši podnosilac zahtjeva.

Podnosilac zahtjeva procjenjuje da li bi korišćenje izvodljive alternative omogućilo obavljanje planirane usluge prevoza pod ekonomski prihvatljivim uslovima, o čemu je dužan da obavijesti operatora uslužnog objekta u roku koji su dogovorili.

Odbijanje pristupa

Član 14

Operator uslužnog objekta može odbiti zahtjev, kada operator uslužnog objekta i podnosilac zahtjeva zakluče da ne postoji izvodljiva alternativa, a zahtjev za pristup ili pružanje usluge u objektu nije moguće ispuniti nakon sprovedenog postupka koordinacije.

Ako se operator uslužnog objekta i podnositelj zahtjeva ne saglase oko izvodljive alternative, operator uslužnog objekta može da odbije zahtjev, uz navođenje alternativa za koje smatra da su izvodljive.

Kada operator uslužnog objekta i podnositelj zahtjeva zajednički identifikuju izvodljive alternative, operator uslužnog objekta može da odbije zahtjev.

Operatori uslužnog objekta iz člana 52 stava 2 tač. 1 do 4 i tač. 7 i 9 Zakona o željeznici dužni su da u pisanom obliku obrazlože podnosiocu zahtjeva zašto zahtjev nije mogao biti ispunjen nakon sprovedenog postupka koordinacije i zašto, na osnovu dostupnih informacija, smatraju da neka od predloženih alternativa ispunjava zahtjeve podnosioca zahtjeva i da je izvodljiva.

Operator uslužnog objekta koji odbije zahtjev dužan je da, na zahtjev Agencije i podnosioca zahtjeva, dokaže razloge za odbijanje, uključujući razmatrane alternative i ishod postupka koordinacije.

Ako podnositelj zahtjeva više puta ne plati za odobrena i korišćena prava pristupa, operator uslužnog objekta može da zahtjeva finansijske garancije radi zaštite očekivanja budućih prihoda i korišćenja objekta.

Podaci o garancijama iz stava 6 ovog člana objavljuju se u opisu uslužnog objekta.

Procjena u slučaju pokretanja postupka pred Agencijom

Član 15

Kada podnositelj zahtjeva u slučaju odbijanja njegovog zahtjeva za pristup i pružanje usluga u uslužnom objektu, u skladu sa Zakonom o željeznici podnese Agenciji zahtjev za pokretanje postupka, Agencija u postupku odlučivanja po tom zahtjevu, odnosno dodjeljivanja odgovarajućeg dijela kapaciteta uslužnog objekta podnosiocu zahtjeva, uzima u obzir najmanje sljedeće elemente, kada su oni relevantni:

- 1) ugovorne obaveze i održivost poslovnih modela drugih korisnika uslužnog objekta na koje se odluka odnosi;
- 2) ukupan obim kapaciteta uslužnog objekta koji je već dodijeljen drugim korisnicima na koje se odluka odnosi;
- 3) ulaganja u taj objekat drugih korisnika na koje se odluka odnosi;
- 4) dostupnost izvodljivih alternativa za zadovoljavanje potreba drugih korisnika na koje se odluka odnosi, uključujući i alternative u drugim državama u slučaju međunarodnih željezničkih usluga;
- 5) održivost poslovnog modela operatora uslužnog objekta;
- 6) prava pristupa povezanoj infrastrukturi.

Nekorišćeni objekti

Član 16

Podnositelj zahtjeva zainteresovan za korišćenje uslužnog objekta koji se ne koristi najmanje dvije uzastopne godine iz člana 53 stav 6 Zakona o željeznici, u pisanom obliku iskazuje interesovanje operatoru tog objekta, o čemu obavještava Agenciju, sa dokazom potreba za korišćenje tog objekta.

Operator uslužnog objekta može da nastavi rad objekta iz stava 1 ovog člana na način koji zadovoljava dokazane potrebe željezničkog prevoznika.

Ako vlasnik uslužnog objekta ne upravlja objektom iz stava 1 ovog člana, operator uslužnog objekta dužan je da obavijesti vlasnika objekta o iskazanom interesovanju za njegovo korišćenje, u roku od deset dana od dana prijema tog interesovanja.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, vlasnik objekta, u skladu sa Zakonom o željeznici, objavljuje da je eksploatacija objekta dostupna, uključujući i sljedeće informacije:

- 1) detalje o postupku izbora, koji mora biti transparentan i nediskriminatoran, uzimajući u obzir cilj obezbjeđivanja optimalnog i efikasnog korišćenja kapaciteta uslužnog objekta;

- 2) kriterijume za izbor;
- 3) glavne karakteristike tehničke opreme uslužnog objekta;
- 4) adresu i rok za podnošenje ponuda, koji mora biti najmanje 30 dana od dana objavljivanja obavještenja;
- 5) druge informacije u skladu sa zakonom.

Prije objavljivanja podataka u skladu sa stavom 4 ovog člana, vlasnik uslužnog objekta omogućiće operatoru uslužnog objekta da u roku od četiri nedelje, dostavi svoje primjedbe na tu objavu ili dostavi dokaze da je u toku postupak vraćanja u prethodno stanje tog objekta zbog čega nije moguća njegova upotreba od strane bilo kog željezničkog prevoznika.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, kada operator uslužnog objekta dokaže da je u toku postupak vraćanja u prethodno stanje objekta iz stava 1 ovog člana, vlasnik uslužnog objekta neće objaviti da je eksploatacija objekta dostupna i o tome obavještava Agenciju, koja može da provjeri da li je postupak vraćanja objekta u prethodno stanje u toku.

Ako po ocjeni Agencije postupak vraćanja objekta u prethodno stanje nije u toku, naložiće vlasniku objekta da objavi da je eksploatacija objekta u toku.

Podatke iz stava 4 ovog člana, objavljuje na svojoj internet stranici i upravljач infrastrukture.

Vlasnik uslužnog objekta dužan je da izabere podnosioca zahtjeva i bez odlaganja dostavi ponudu za pristup tom objektu.

Stupanje na snagu

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 02-344/26-2474/1

Podgorica, 7. aprila 2026. godine

Rukovodilac radom
Ministarstva saobraćaja,
Filip Radulović, s.r.

1000.

Na osnovu člana 22 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG”, broj 51/25) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

RJEŠENJE

**O IZDAVANJU LICENCE INSTITUTU ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
PODGORICA, ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI**

1. Izdaje se licenca Institutu za lijekove i medicinska sredstva, sa sjedištem u Podgorici, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti za oblast medicinskih prirodnih nauka, na period od pet godina.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 12-633/25-12393/7

Podgorica, 24. marta 2026. godine

Ministarka,
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

1001.

Na osnovu člana 22 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG”, broj 51/25) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

RJEŠENJE

O IZDAVANJU LICENCE MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA CRNE GORE, PODGORICA, ZA OBAVLJA-NJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

1. Izdaje se licenca Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti za oblast medicinskih nauka na period od pet godina.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 09-607/25-11758/7

Podgorica, 24. marta 2026. godine

Ministarka,
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

1002.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 47/17, 59/21, 146/21, 3/23, 84/24, 89/25 i 12/26) i člana 18 stav 1 Zakona o Upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

RJEŠENJE

O DOPUNI LICENCE ZA RAD PRIVATNE USTANOVE OBRAZOVNI CENTAR „UNITED KIDS INTERNATIONAL MONTENEGRO”, PODGORICA

1. Izdaje se dopuna licence za rad Privatne ustanove Obrazovni centar Kids International Montenegro”, sa sjedištem u Podgorici, za realizaciju Pearson Edexcel obrazovnog programa srednjeg obrazovanja za ukupno 45 učenika/ca.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UPI-07/2-01-604/26-907/1
Podgorica, 25. marta 2026. godine

Ministarka,
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

1003.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21, 3/23, 84/24, 89/25 i 12/26) i člana 18 stav 1 Zakona o Upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

RJEŠENJE

**O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI AUTO ŠKOLA „VIKTORIJA”,
BERANE, ZA RAD PODRUČNE USTANOVE SA SJEDIŠTEM U PODGORICI**

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj ustanovi Auto škola „Viktorija”, Berane, za Područne ustanove sa sjedištem u Podgorici, za izvođenje Programa obrazovanja sticanje druge kvalifikacije Upravljanje motornim vozilom „A2” kategorije, za upis najviše pet polaznika.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Gore”.

UPI-08/1-03-341/26-972

Podgorica, 30. marta 2026. godine

Ministarka,
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

1004.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21, 3/23, 84/24, 89/25 i 12/26) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

RJEŠENJE
O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI AUTO ŠKOLA „VIKTORIJA”,
BERANE

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj ustanovi Auto škola „Viktorija”, sa sjedištem u Beranama, za izvođenje Programa obrazovanja za sticanje druge kvalifikacije Upravljanje motornim vozilom „A1” i „T” kategorije, za upis najviše tri polaznika kategorije i dva polaznika „T” kategorije motornih vozila.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Gore”.

Broj: UPI-08/1-03-341/26-973
Podgorica, 30. marta 2026. godine

Ministarka,
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

1005.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21, 3/23, 84/24, 89/25 i 12/26) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

RJEŠENJE

O IZDAVANJU LICENCE JAVNOJ USTANOVI ŠKOLA ZA SREDNJE I VIŠE STRUČNO OBRAZOVANJE „SERGIJE STANIĆ”, PODGORICA

1. Izdaje se licenca za rad Javnoj ustanovi Škola za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić”, sa sjedištem u Podgorici, za izvođenje Programa obrazovanja sticanje stručne kvalifikacije Restoranski konobar, Programa obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Barista, Programa obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Barmen i Programa obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Servir, za upis najviše 18 polaznika.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UPI-08/1-03-604/26-970

Podgorica, 31. marta 2026. godine

Ministarka,
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

1006.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21, 3/23, 84/24, 89/25 i 12/26) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

RJEŠENJE

O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI AUTO ŠKOLA „AUTOSTART M”, BUDVA

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj ustanovi Auto škola „Autostart M”, sa sjedištem u Budvi, za izvođenje Programa obrazovanja za sticanje druge kvalifikacije Upravljanje motornim vozilom „A1”, „A2” i „B” kategorije, za upis najviše 12 polaznika „B” kategorije, tri pola „A1” kategorije i tri polaznika „A2” kategorije motornih vozila.

2. Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaju da važe Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto škola „Autostart M”, Budva, UPI broj 05/2-04-341/24-2688 i Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto škola „Autostart M”, Budva, UPI broj 08/1-03-341/25-4645.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UPI-08/1-03-341/26-1023
Podgorica, 2. aprila 2026. godine

Ministarka,
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

1007.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21, 3/23, 84/24, 89/25 i 12/26) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

RJEŠENJE
O IZDAVANJU LICENCE JAVNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „DRAGAN
KOVAČEVIĆ”, NIKŠIĆ

1. Izdaje se licenca za rad Javnoj predškolskoj ustanovi „Dragan Kovačević sa sjedištem u Nikšiću, za realizovanje javnog važećeg obrazovnog programag predškolskog vaspitanja i obrazovanja - primarni program u poludnevnom trajanju u jednoj mješovitoj vaspitnoj grupi u Vaspitnoj jedinici „Bubamara”.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UPI-06/2-602/26-1074/1
Podgorica, 7. aprila 2026. godine

Ministarka,
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

1008.

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 10 Zakona o standardizaciji („Službeni list CG”, br. 145/21 od 31.12.2021) i člana 10 stav 1 tačka 10 Odluke o organizovanju Instituta za standardizaciju („Službeni list CG”, br. 87/22 od 4. 8. 2022), uz saglasnost Vlade Crne Gore, Upravni odbor Instituta za standardizaciju Crne Gore na sjednici održanoj dana 3. 4. 2026. godine, donio je

**ODLUKU
O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE, DRUGE PUBLIKACIJE I USLUGE
INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU CRNE GORE**

I OPŠTE ODREDBE**Član 1**

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za standarde i srodne dokumente i druge publikacije, kao i visina naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: Institut) u obavljanju poslova u oblasti standardizacije. Institut za standardizaciju Crne Gore kao nezavisno nacionalno tijelo za standardizaciju vrši distribuciju (prodaju) crnogorskih standarda i srodnih dokumenata i stranih standarda i srodnih dokumenata u skladu sa ovom Odlukom.

II TERMINI I DEFINICIJE**Član 2**

Zaposleni – Zaposleni Instituta koji učestvuju u pružanju usluga definisanih ovom Odlukom.

ISME – Skraćeni naziv Instituta za standardizaciju Crne Gore.

MEST – Skraćeni naziv za crnogorski standard i srodni dokument.

Zainteresovana strana – je privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i drugo fizičko lice koji su zainteresovani za standardizaciju.

Mikro preduzeće – broj zaposlenih od 1 – 10.

Malo preduzeće – broj zaposlenih od 11 – 50.

Srednje preduzeće – broj zaposlenih od 51 – 250.

Veliko preduzeće – broj zaposlenih veći od 250.

III DISTRIBUCIJA CRNOGORSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA**Član 3**

Distribucija crnogorskih standarda i srodnih dokumenata odnosi se na elektronsku (PDF) verziju, papirnu verziju i online čitanje elektronske (PDF) verzije standarda i srodnih dokumenata.

Crnogorski standardi i srodni dokumenti**Član 4**

Za crnogorske standarde i srodne dokumente koji su objavljeni na **crnogorskom jeziku** u papirnoj formi i elektronskoj (PDF) verziji, naknada za standarde se utvrđuje prema modelu baziranom na broju stranica standarda:

Oznaka razreda	Broj strana	Naknada	Oznaka razreda	Broj strana	Naknada	Oznaka razreda	Broj strana	Naknada
MA	1 - 4	9,00 €	MP	141 - 170	71,00 €	MXJ	921 - 1000	146,00 €
MB	5 - 8	12,00 €	MR	171 - 200	75,00 €	MXK	1001- 1100	150,00 €
MC	9 - 12	16,00 €	MS	201 - 230	80,00 €	MXL	1101- 1200	155,00 €
MD	13 - 16	20,00 €	MT	231 - 270	85,00 €	MXM	1201- 1300	159,00 €
ME	17 - 20	24,00 €	MU	271 - 310	90,00 €	MXN	1301- 1450	163,00 €
MF	21 - 26	28,00 €	MV	311 - 350	95,00 €	MXP	1451- 1600	168,00 €
MG	27 - 32	31,00 €	MZ	351 - 400	100,00 €	MXQ	1601- 1800	173,00 €

MH	33 - 40	36,00 €
MI	41 - 50	40,00 €
MJ	51 - 60	45,00 €
MK	61 - 70	50,00 €
ML	71 - 80	54,00 €
MM	81 - 100	59,00 €
MN	101 - 120	64,00 €
MO	121 - 140	68,00 €

MXA	401 - 450	106,00 €
MXB	451 - 500	111,00 €
MXC	501 - 560	116,00 €
MXD	561 - 620	121,00 €
MXE	621 - 680	127,00 €
MXF	681 - 760	132,00 €
MXG	761 - 840	137,00 €
MXH	841 - 920	142,00 €

MXR	1801 - 2000	177,00 €
MXS	2001 - 3000	187,00 €
MXT	3001 - 4000	200,00 €
MXU	4001 - 5000	212,00 €
MXV	5001 -	225,00 €

Član 5

Za crnogorske standarde i srodne dokumente koji su objavljeni na **stranom jeziku** u papirnoj formi i elektronskoj (PDF) verziji, naknada za standarde se utvrđuje prema modelu baziranom na broju stranica standarda:

Oznaka razreda	Broj strana	Naknada
A	1 - 4	7,00 €
B	5 - 8	10,00 €
C	9 - 12	13,00 €
D	13 - 16	16,00 €
E	17 - 20	19,00 €
F	21 - 26	22,00 €
G	27 - 32	25,00 €
H	33 - 40	29,00 €
I	41 - 50	33,00 €
J	51 - 60	37,00 €
K	61 - 70	41,00 €
L	71 - 80	44,00 €
M	81 - 100	48,00 €
N	101 - 120	51,00 €
O	121 - 140	54,00 €

Oznaka razreda	Broj strana	Naknada
P	141 - 170	54,00 €
R	171 - 200	60,00 €
S	201 - 230	64,00 €
T	231 - 270	68,00 €
U	271 - 310	72,00 €
V	311 - 350	76,00 €
Z	351 - 400	80,00 €
XA	401 - 450	85,00 €
XB	451 - 500	89,00 €
XC	501 - 560	93,00 €
XD	561 - 620	97,00 €
XE	621 - 680	102,00 €
XF	681 - 760	106,00 €
XG	761 - 840	110,00 €
XH	841 - 920	114,00 €

Oznaka razreda	Broj strana	Naknada
XJ	921 - 1000	117,00 €
XK	1001 - 1100	120,00 €
XL	1101 - 1200	124,00 €
XM	1201 - 1300	127,00 €
XN	1301 - 1450	130,00 €
XP	1451 - 1600	134,00 €
XQ	1601 - 1800	138,00 €
XR	1801 - 2000	141,00 €
XS	2001 - 3000	150,00 €
XT	3001 - 4000	160,00 €
XU	4001 - 5000	170,00 €
XV	5001 -	180,00 €

Član 6

Naknada za crnogorske standarde i srodne dokumente iz članova 4 i 5 ove Odluke umanjuje se za određene vrste korisnika prema modelu utvrđenom u tabeli:

Korisnik	Popust
Obrazovne institucije	30 %
Organi državne uprave i lokalne samouprave	30 %
Članovi Instituta	30 %
Članovi stručnih tijela Instituta	20 %
Studenti i učenici	50 %

Za nabavku više primjeraka istog standarda u okviru iste porudžbine naknade se umanjuju prema modelu utvrđenom u tabeli:

Broj primjeraka	Popust
2 – 10	10 %
11 – 25	15 %
26 – 50	20 %
51- 100	30 %
101 - 200	40 %
201 i više primjeraka	prema dogovoru

Pri naručivanju nacрта crnogorskih standarda i srodnih dokumenata koji su na crnogorskom ili stranom jeziku ne obračunava se popust iz ovog člana i primjenjuju se naknade utvrđene u članovima 4 i 5 ove Odluke.

Član 7

Osim navedenih popusta, direktor Instituta može, u izuzetnim slučajevima, donijeti Odluku o odobravanju posebnog popusta na naknade za crnogorske standarde i srodne dokumente, u štampanom i elektronskom obliku, koji važi za sve kupce, kada je to opravdano iz razloga promocije standardizacije i standarda.

Visina posebnog popusta koji odobrava direktor Instituta za crnogorski standard ili srodni dokument ne može biti veća od 50 % naknade utvrđene u članovima 4 i 5 ove Odluke.

Član 8

Popusti navedeni u ovoj Odluci međusobno se isključuju, odnosno, kupac pri kupovini može da ostvari pravo samo na jedan od popusta i to na onaj koji je za njega povoljniji.

Član 9

Umnožavanje crnogorskih standarda i srodnih dokumenata nije dozvoljeno bez saglasnosti Instituta.

Naknada za umnoženi primjerak (kopiju) crnogorskog standarda ili srodnog dokumenta, koji je namijenjen za internu upotrebu kod krajnjeg korisnika, pri čemu je umnožavanje izvršeno iz sopstvenog originalnog primjerka te institucije, uz prethodnu saglasnost Instituta, iznosi 20 % od odgovarajuće naknade utvrđene u članovima 4 i 5 ove Odluke.

Član 10

Naknada za umnožavanje (reprodukovanje) crnogorskog standarda ili srodnog dokumenta u internoj publikaciji krajnjeg korisnika (kao što je priručnik, katalog, prospekt i sl.), u cjelosti ili djelimično, u štampanom ili elektronskom obliku, u skladu sa odobrenjem Instituta, definiše se po posebnom dogovoru sa autorom publikacije.

Naknada za umnožavanje (reprodukovanje) crnogorskog standarda ili srodnog dokumenta, u cjelosti ili djelimično, u štampanom ili elektronskom obliku u udžbeniku ili drugoj publikaciji slične namjene (zbirci zadataka, praktikumu i sl.) koja je namijenjena prodaji određuje se po posebnom dogovoru sa autorom, a u skladu sa odobrenjem Instituta.

Naknada za umnožavanje (reprodukovanje) crnogorskog standarda ili srodnog dokumenta, u cjelosti ili djelimično, u štampanom ili elektronskom obliku, u stručnoj knjizi, monografiji, priručniku, časopisu i sličnoj publikaciji, ili drugom proizvodu (kao što je baza podataka ili sličan proizvod), koje njihovi izdavači prodaju trećim stranama, određuje se, u skladu sa odobrenjem Instituta, po posebnom dogovoru sa autorom.

IV DISTRIBUCIJA STRANIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA

Medunarodni i evropski standardi i srodni dokumenti i nacionalni standardi i srodni dokumenti drugih zemalja

Član 11

Institut za standardizaciju Crne Gore može, na svojoj teritoriji, da distribuira (prodaje) strane standarde i srodne dokumente na osnovu potpisanih sporazuma/ugovora o njihovoj distribuciji (prodaji) sa relevantnim međunarodnim i

evropskim organizacijama za standardizaciju i nacionalnim tijelima za standardizaciju drugih država, prema modelu utvrđenom u tabeli:

Strani standardi i srodni dokumenti:	Naknada:
Međunarodni standardi i srodni dokumenti (ISO i IEC)	Cijena prema cjenovniku ISO-a i IEC-a
Standardi drugih država	Cijena prema cjenovniku nacionalnih tijela za standardizaciju tih država

Institut za standardizaciju Crne Gore ne distribuira (prodaje) izvorne evropske standarde (EN) koji nijesu preuzeti kao crnogorski standardi. Ako korisnik naruči evropski standard, Institut za standardizaciju Crne Gore će ponuditi odgovarajući crnogorski standard (MEST EN). U slučaju da on ne postoji, ponudit će odgovarajući nacionalni standard drugih država, koji je nastao identičnim preuzimanjem predmetnog evropskog standarda.

Posredovanje u nabavci originalnih, štampanih i elektronskih PDF standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija od međunarodnih i nacionalnih organizacija za standardizaciju

Član 12

U slučaju posredovanja pri nabavci stranih standarda i srodnih dokumenata kod međunarodnih organizacija za standardizaciju i nacionalnih tijela za standardizaciju drugih država sa kojima Institut za standardizaciju Crne Gore **nije zaključio ugovor o distribuciji** (prodaji), cijena narudžbe se uvećava za 20 % cijene izdavača za troškove distribucije, štampanja i sl., a dokument će se isporučiti u papirnoj verziji.

Za elektronske verzije (PDF) naknada se obračunava kao kataloška cijena organizacije koja je objavila te publikacije.

V ONLINE PRISTUP CRNOGORSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA

Član 13

Online pristup sadržaju crnogorskih standarda i srodnih dokumenata podrazumijeva pristup/čitanje standarda/srodnih dokumenata u toku određenog broja kalendarskih dana posredstvom elektronske platforme Instituta, na sajtu www.isme.me, bez mogućnosti kopiranja teksta, štampanja i preuzimanja dokumenata.

Član 14

Visina naknade za **onlajn pristup/čitanje pojedinačnih** crnogorskih standarda i srodnih dokumenata posredstvom elektronske platforme za pristup MEST standardima, iznosi:

- 15 % od naknada definisanih članovima 4 i 5 ove Odluke za 5 dana čitanja i
- 30 % od naknada definisanih članovima 4 i 5 ove Odluke za 30 dana čitanja.

VI PRETPLATA NA ONLINE PRISTUP CRNOGORSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA

Član 15

Visina naknade (pretplate) za **onlajn pristup/čitanje određenom broju** crnogorskih standarda i srodnih dokumenata na period od jedne godine, posredstvom elektronske platforme za pristup MEST standardima, utvrđuje se prema modelu u tabeli:

Broj standarda	Broj korisnika sa pravom istovremenog pristupa			
	do 100	101 - 500	501 - 1000	1001 - 2500
1 - 10	70 % zbira naknada	75 % zbira naknada	80 % zbira naknada	85 % zbira naknada
11 – 50	65 % zbira naknada	70 % zbira naknada	75 % zbira naknada	80 % zbira naknada
51 – 100	60 % zbira naknada	65 % zbira naknada	70 % zbira naknada	75 % zbira naknada
101 – 200	55 % zbira naknada	60 % zbira naknada	65 % zbira naknada	70 % zbira naknada
201 – 300	50 % zbira naknada	55 % zbira naknada	60 % zbira naknada	65 % zbira naknada
301 i više	Prema posebnom ugovoru			

Napomena: Naknade iz ovog člana su definisane po korisniku na godišnjem nivou i obračunavaju se prema naknadama definisanim članovima 4 i 5 ove Odluke.

U slučajevima kada postoji interesovanje za standardima iz različitih oblasti standardizacije, koje uključuje više od 300 standarda/srodnih dokumenata, direktor Instituta može na osnovu posebnog ugovora definisati visinu naknade usluge u dijelu online pristupa sadržaju MEST standarda/srodnih dokumenata.

Poseban ugovor direktor Instituta može zaključiti na osnovu iskazane potrebe zainteresovane strane i ponude koju dostavi Institut.

VII ELEKTRONSKA PRODAJA PUBLIKACIJA, ZBIRKI, KATALOGA I DRUGIH ELEKTRONSKIH IZDANJA ISME

Član 16

Visina naknada za zbirke MEST standarda/srodnih dokumenata, kao i za druge publikacije, utvrđuje se u zavisnosti od ukupne naknade za MEST standarde/srodne dokumente koji čine zbirku kao i od interesovanja za određene teme i aktuelnosti, a Odluku o tome donosi direktor Instituta pojedinačno za svaku zbirku.

Naknada za ukupan katalog važećih crnogorskih standarda/srodnih dokumenata u elektronskoj formi (tabelarni pregled u Excel-u) iznosi 40 €.

Naknada za katalog crnogorskih standarda/srodnih dokumenata za pojedinu kalendarsku godinu, određenu oblast ili za katalog MEST standarda koji su identični sa harmonizovanim standardima u okviru određenih EU direktiva/regulativa u elektronskoj formi iznosi 10 €.

U slučaju promovisanja standarda i standardizacije, posebno u odnosu na preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, direktor Instituta može donijeti Odluku o odobravanju popusta do 30 % za zbirke MEST standarda/srodnih dokumenata, kao i za druge publikacije Instituta, u štampanom ili elektronskom obliku.

Institut u svojim poslovnim prostorija obezbjeđuje konsultacije predstavnicima mikro, malih i srednjih preduzeća sa zaposlenima koji su neposredno uključeni u postupak donošenja standarda i srodnih dokumenata, prema unaprijed zakazanom rasporedu, bez naknade u trajanju do 30 minuta. Za konsultacije duže od trideset minuta naplaćuje se 10 € po satu.

Visina naknada za zbirke crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, kao i za druge publikacije, u štampanom ili elektronskom obliku, utvrđuje se u iznosu od 10 % do 70 % ukupne naknade za crnogorske standarde/srodne dokumente, objavljene na crnogorskom jeziku, čija visina je utvrđena u članu 4 ove Odluke. Visinu naknade za svaku zbirku ili drugu publikaciju pojedinačnom odlukom donosi direktor Instituta.

Član 17

Osim navedenih popusta, direktor Instituta može, u izuzetnim slučajevima, donijeti Odluku o odobravanju posebnog popusta za zbirke crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, kao i za druge publikacije Instituta, u štampanom ili elektronskom obliku, kada je to opravdano iz razloga promocije standardizacije i standarda, a naročito kada se promocija odnosi na mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike.

Visina posebnog popusta koji odobrava direktor Instituta za svaku pojedinačnu zbirku standarda i srodnih dokumenata ili drugu publikaciju ne može biti veća od 50 % naknade.

VIII NAKNADE ZA PRUŽANJE OSTALIH USLUGA

Član 18

Naknade usluga su definisane u skladu sa cijenama sličnih usluga u okruženju vodeći računa da se ne ugrozi i naruši politika zaštite intelektualne svojine i autorskih prava koja pripada Institutu ali i evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju.

Usluge informisanja o standardima i srodnim dokumentima

Član 19

Naknada za uslugu informisanja o statusu standarda i srodnih dokumenata (provjera validnosti i usaglašenosti) utvrđuje se prema broju referentnih oznaka standarda i srodnih dokumenata i to po modelu u tabeli:

Oznaka razreda	Broj dokumenata	Naknada
A	1 - 10	bez naknade
B	11 - 20	10 €
C	21 - 30	20 €
D	31 - 40	30 €

U slučaju obrade zahtjeva koji se odnosi na informisanje o više od 40 dokumenata (standarda i srodnih dokumenata), na razred D dodaje se 1 € po svakoj sljedećoj referentnoj oznaci dokumenta.

Naknada za informisanje o grupi standarda koje je donijelo određeno stručno tijelo Instituta iznosi 20 €.

Napomena: Naknade u skladu sa ovim članom se naplaćuju u slučaju da korisnik zahtijeva informacije u papirnoj formi.

Usluge informisanja o standardima i srodnim dokumentima po zadatim kriterijumima

Član 20

Naknada za izdavanje informacije po zahtjevu zainteresovane strane, a na osnovu zadatog kriterijuma, kao i izdavanje potvrde o identičnosti međunarodnih, evropskih i nacionalnih standarda/srodnih dokumenata drugih zemalja sa MEST standardima/srodnim dokumentima, utvrđuje se prema broju strana pripremljene informacije i to po modelu u tabeli:

Oznaka razreda	Broj strana	Naknada
A	1	15 €
B	2 - 3	25 €
C	4 - 5	35 €
D	6 - 8	45 €
E	9 - 10	50 €

U slučaju da informacija ima više od 10 strana, naknada se utvrđuje parcijalnim zbirom, odnosno sabiranjem utvrđenih razreda. (Na primjer: ukoliko informacija ima 15 strana, naknada se obračunava po modelu: E+C).

U izuzetnim slučajevima kada je informacija/usluga neophodna državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, Institut može osloboditi plaćanja naknade zainteresovanu stranu.

Autorske naknade

Član 21

Visina autorske naknade (tantijeme) koja se plaća za svaki prodati primjerak prevoda izvornog crnogorskog standarda i srodnog dokumenta na strani jezik, koji je sačinilo i distribuiralo nacionalno tijelo za standarde druge zemlje na teritoriji svoje zemlje, iznosi 20 % od odgovarajuće naknade utvrđene u članovima 4 i 5 ove Odluke.

Visina autorske naknade koja se plaća za svaki primjerak nacionalnog standarda i srodnog dokumenta druge zemlje, prodan na teritoriji te zemlje, koji je nastao preuzimanjem odgovarajućeg crnogorskog standarda, odnosno srodnog crnogorskog dokumenta, iznosi 20 % od odgovarajuće naknade utvrđene u članovima 4 i 5 ove Odluke.

Visina autorske naknade koja se plaća za svaki primjerak nacionalnog standarda i srodnog dokumenta druge zemlje, prodan na teritoriji te zemlje, za čiju izradu je korišćena definitivna jezička verzija odgovarajućeg evropskog standarda, odnosno srodnog evropskog dokumenta na crnogorskom jeziku, iznosi 20 % od odgovarajuće naknade utvrđene u članovima 4 i 5 ove Odluke za korišćeni crnogorski standard, odnosno srodni crnogorski dokument.

Tehnička pomoć

Član 22

Naknada za tehničku pomoć u vezi sa pitanjima standarda i standardizacije, koja se pruža na zahtjev korisnika te usluge, utvrđuje se ugovorom između korisnika usluge i Instituta, a obračunava se na osnovu potrebnog broja radnih dana stručnog radnika Instituta, pri čemu naknada za jedan radni dan stručnog radnika Instituta iznosi 100,00 €.

Edukacija i obuke

Član 23

Visina naknade za pohađanje obuka, seminara, vebinara, kurseva i radionica koje organizuje Institut, utvrđuje se Odlukom direktora Instituta za svaku obuku, seminar, vebinar, kurs ili radionicu posebno.

Parametri od kojih zavisi iznos naknade su vezani za aktuelnost teme, značaj standarda u odnosu na oblast koju pokriva, nivo ekspertskog iskustva predavača i druge zavisne faktore.

Visina naknade za pohađanje obuka, seminara, vebinara, kurseva i radionica umanjuje se za određeni procenat sljedećim kategorijama:

- za članove Instituta umanjuje se naknada za 25 %;
- za članove Tehničkih komiteta umanjuje se naknada za 25 %;
- za učenike i studente umanjuje se naknada za 50 %;
- za predstavnike mikro, malih i srednjih preduzeća umanjuje se naknada za 20 %, po osnovu dostavljene izjave/potvrde odgovornog lica o broju zaposlenih.

Za organizacije koje prijave više od jednog polaznika za istu obuku, seminar, vebinar, kurs ili radionicu, za drugog i svakog sljedećeg polaznika odobrava se popust u iznosu od 20 % visine naknade po polazniku.

Popusti navedeni u stavu 3 i stavu 4 ovog člana međusobno se isključuju.

Način plaćanja

Član 24

Naknade za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i za usluge koje vrši Institut u obavljanju poslova iz oblasti standardizacije, uplaćuju se unaprijed, na uplatni račun Instituta.

Izuzetno, ugovorom između Instituta kao prodavca i pojedinih kupaca standarda, može biti predviđeno plaćanje za standarde nakon njihove isporuke, pri čemu ugovoreni rok za plaćanje ne može biti duži od 30 dana.

Naknada za međunarodne standarde i srodne dokumente, kao i za nacionalne standarde i srodne dokumente drugih zemalja, obračunava se po srednjem kursu Centralne banke Crne Gore koji je važio na dan izdavanja predračuna (profakture). Predračun (profaktura) važi tri dana.

Naknade za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i za usluge koje vrši Institut u obavljanju poslova iz oblasti standardizacije, naručiocima publikacija i korisnicima usluga iz inostranstva uplaćuju unaprijed, u eurima (€), na uplatni račun Instituta.

Radi ostvarivanja prava na popust predviđen ovom Odlukom, redovni učenici i studenti dužni su da podnesu na uvid važeći dokument ili potvrdu kojim potvrđuju status, a članovi Instituta - da uplate članarinu za tekuću godinu.

Prestanak važenja

Član 25

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaju da važe Cjenovnik standarda i srodnih dokumenata ("Službeni list Crne Gore", br. 29/08) i Cjenovnik ostalih usluga Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 81/21).

Stupanje na snagu

Član 26

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljavanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Podgorica, 3. aprila 2026. god.

Broj: 6/26

Predsjednik Upravnog odbora
Instituta za standardizaciju Crne Gore,
Fran Camaj, s.r.

1009.

Na osnovu člana 48 stav 1 Zakona o reviziji („Službeni list CG”, broj 84/25), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 8. aprila 2026. godine, donijela

**RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU ČLANICE SAVJETA ZA REVIZIJU**

Razrješava se članica Savjeta za reviziju Radmila Ivanović, na lični zahtjev.

Broj: 11-104/26-1229/3

Podgorica, 8. aprila 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

1010.

Na osnovu člana 48 stav 1 Zakona o reviziji („Službeni list CG”, broj 84/25), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 8. aprila 2026. godine, donijela

**RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANICE SAVJETA ZA REVIZIJU**

Za članicu Savjeta za reviziju imenuje se Verica Matanović, diplomirana ekonomistkinja.

Broj: 11-100/26-1231/3
Podgorica, 8. aprila 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

1011.

Shodno članu 61 st. 1 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25, 3/26 i 33/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 8. aprila 2026. godine, donijela

RJEŠENJE
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I ZAŠTITU FINANSIJSKIH INTERESA
EU U MINISTARSTVU FINANSIJA

Radmili Ivanović, vršiteljki dužnosti generalne direktorice Direktorata za inspekcijski nadzor i zaštitu finansijskih interesa EU u Ministarstvu finansija, prestaje vršenje navedene dužnosti, zaključno sa 14. aprilom 2026. godine, na lični zahtjev.

Broj: 11-104/26-1244/3

Podgorica, 8. aprila 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

1012.

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 55/22), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25, 3/26 i 33/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 8. aprila 2026. godine, donijela

RJEŠENJE
O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE

Za sekretara Ministarstva pravde postavlja se Đorđije Ivanović, diplomirani pravnik, dosadašnji vršilac dužnosti sekretara ovog ministarstva, na period od pet godina.

Broj: 11-100/26-1253/3

Podgorica, 8. aprila 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

1013.

Na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25, 3/26 i 33/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 8. aprila 2026. godine, donijela

RJEŠENJE

O POSTAVLJENJU GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA KAPITALNE, MEĐUNARODNE I PROJEKTE IZ FONDOVA EU U MINISTARSTVU PRAVDE

Za generalnu direktoricu Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU u Ministarstvu pravde postavlja se Jasna Jovović, spec. sc. pravnih nauka, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice ovog direktorata, na period od pet godina.

Broj: 11-100/26-1254/3

Podgorica, 8. aprila 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

1014.

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21, 3/23, 48/24, 33/25, 122/25, 160/25 i 33/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 8. aprila 2026. godine, donijela

RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA
JU DOM STARIH „GRABOVAC” RISAN

Za članicu Upravnog odbora JU Dom starih „Grabovac” Risan imenuje se Belma Međedović, predstavnica osnivača.

Broj: 11-100/26-1306/3

Podgorica, 8. aprila 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.